

P.P. 1-108 s. (147)  
147 A13/8/82

page 1 - 108

K34/82 1

Law of betrothal : H. M. Mohlabe,  
Bethany Mission,  
P. O. Richardsdal,  
Tumello ya go betta. 10-2-1949.  
S. 1. Dikgarebe dibikiwa ka morago ga bokgopa.  
Bokgopa ke modiro wa bathoka le ba-  
tho ba bokgaga. Mono ga gesu bokgopa  
ke le bolla.

Re bona ka bathoka ba mono, ba be-  
ka mosetsana e pale yo monyana, ge a  
yo dile, ba bogadi ba moetsa gugabô go  
ê pélélwa bokgopa. Ka morago ga mo  
ba moepetsef, ke moka batswadi ba  
dira bjaluwa ba moetsa bogadi. Ke  
éne molaš wa bathoka.

Ke se gagese, mosetsana a dumelé.  
Iwa go bikiso ge a sesu a bolla.  
Ke gore ke le thumasa, ge a go  
dile a yo bolla, batswadi ba moth-  
pa ba tibisa ba bogadi gore mosadi wa  
lenu o ya komeng.

Mediro ka moka ya koma e swanetsé go  
bona ke barkonyana, ba bolotsa mosadi  
wa bona. Dilò tö we ba nthago ke

147

K 34/82

2

tēnu, sa matħomō He go tħinukolu mosudi wa bôna ge a l-ka miflhathong, ba tħinukolu ka se tkhano għo ba lesome, go ja ka goħoru ga motho. He gorex ba mo-apolu dill tħe we a tħwago a dia pere ge a e tħawa għej. Dittħamō, He sa bobedi, He aktob tħaġħid ge ba bina maloppe. Sa borad. He se tħażżeх sa mosudi wa bôna He lesome. He go sikkiny se ott, ba sikkiny ka seke.

Tħulete ja go sikkiny se ott tħinukola mosudi, He ja yēna modestauna. Ge ele dittħamō, ka morago gu mo ba lugile, bat-tuwa idha ba mothepa ba dira bijalwa ba dibba ta' barkgħaneng, ditta għonna tħaġġid ya ga botte ka sebaka. Se tħażżeх le seke sa seott. He tħu kgoxi. He tħu go iċfa korma ja għejwe.

He mothepa o a logi, ba kqongħana ba nta pudi, ba isu bogadi ba tħabelha mosudi wa bôna ba motħabbiex dippreba. Kemmha bijale go fedile, ja e sali k-thumma ka kqaresse, he ja e sali ja monyana He kqaresse.

147

K 34/82

3

Batswadi ba ka sehe ba dumela gore ngwana wa bône a bikiwe e sile yo monyana. O swanetsé gogola a fitiba bo-Kgarebeng, e be gona ba ka Kyonago bu mofa mosadi wa gagwe. Go fitiba bo-Kgarebeng, ke gore o bône Kgwedi ke gore ge a e bone gôna ke motka ke mosadi o godile, monna a ka beka.

Löhene e sinya le gaba la yôna, ke seemas, ke gore mothepa ore go bône Kgwedi la nthla, moggana ke motka a batagana le mosadi wa gagwe, ge ba bolêla gore molato keng, a gatela ngwana o ba fetola ka seema sewe.

Molaô a o dumele, gore monna a be ke mosadi wa gagwe ele le thumasa le ka mothun o le mongwe a o dumele. Gobjale ge a se ū a bône Kgwedi a ba dumele. Le matsâsing a bolchonto, ga ba dumele go bettsâ mothepa a oesü a bône Kgwedi. Ge ele bothuma-śa bjône ga bo sana tuba, ka gobane ba bangwe a ba sa bolla, methepa le masogana.

147

k 34/82

4

Bie fo kēamu te masoboro i māku  
māu ka moka ele bo nawa tā fēthwa  
Motseng wa bōna ge ba e ya base, re a  
ya bonawa tā fēthwa.

Motho ge a sa bolla, ga Kyone go tsēa  
magane le banna ba bangwe, le ge ba  
bolēla ditaba, a ēmu Kyorong a bolēla  
lentsū la gagwe a lesālwé morugo, kōne  
mataši a a bolchono gobjale. Gobjale ka  
lōna le thumasa, ga le Kyone go tsēa  
magane le ba bangwe basadi. Dipolēlō tā  
bōna base dia bo-soborong le gona motho a  
ka kēala a bola Kōma.

Bokgopa ke dīls tār bathoka ka gabane  
ge ba bolle, ge ba dira bjōna bokgopa  
bjōne ke gōna ba bolla. Ba-bokgaga  
ba bolla, bjale ba dira bokgopa, ka  
goriale mowe ba gopolelwā gore ba du-  
tā' le bathoka. Empa le ge ba dira ka  
mokgwa s we, baka setke ba e tār ba-  
thoka, ba bikisago ngwana e sale yo  
monyana.

Kōma ena ya bathoka, ba e pella, bo  
sego, ga ba dumele ge basadi ba ba-

147

K34/82

5

sozho bu tsene, bije ka bonu basuli ba bathoka a ba tsene dikomeng tsā ba sozho.

Banna ba bathoka, ba ba dumella feta go tsena Komeng ya bodikana ka gobane bjōna ba bolla. Ge le bogwērē bjōna a dumelle gore ba tsene, ka buka la gore a ba bolle bogwērē.

Bogwē bja ~~teteletsāne~~, ke gore motwa di wa mothepa, Kudu wa mosadi wa mosadi, ba phophédi ba ka phophéla bijale motgonyana a setke a fetā gonyala. Ke motka batwadi ba mothepa base, monna ke setgate Komeng wa tsena, monya ka pedi onyala wa gagwe. Jéla a tsebe gore ke molato, kemotka le yéna a dumella molato.

Ke mosago, ga gore motgonyana, afetē molato wa matkolo wa gagwe bja le mosogana a boléla le mothepa, mabipi le gore ebe mosadi, ke motka a dumella. Ga go dumek mothepa, obutitsé ke minugwe gore a setke a guna.

Bjale ka Magoléla ge a tēa morediwa. Mokoma Masumu, e rile mothang ba mphophelago, mosogana a utšā dikgomo tē di tshelelago, bjale batwadi ba mothepa ba motšā gore tshupa e aila, o swanetsē go goma le toču ka gobane re ka seke ra kgona go dia mogela ka gore tshupa e aila. Ba palakana ba file sebatte za que ditšā gagwe gore a gome natsō.

Magoléla ke tshuwana, batwadi bu gagwe ba hwile, bjale ka ge banyadi mothang o we bu nyalago ba-gôgadi ba dira bjalu. E rile ge be mphophedi ba nwélé bja bona bjalu ba palakane, mosogana a bitsiwa ke matgolo wa gagwe, gore a tie unwe metsi a dikgomo tšā gagwe.

Ka molao o be a se swanela gore a bitsiwe, ka baka la gore a kgodisa batwadi bu mothepa. Mosogana, ge a nwélé bjalu are, o boela gae, ke maha matgolo wa gagwe are, go yêna o tshabang o zile ga mosudi wa gago. Mosogana a dula.

Ke mabanyana a naka dikgarebe tšā bo-

147

K34/82

7

matigatle. Mothepa a bôna gore dituba ditthathafile, a tshabèla ka nywakong wa maywe. Mago mosetsana a ômanya moredi wa yagwe gore molato keng, a a otsé be gore ke monna wa gugo. Ba we le bôna buna le banna ~~ba gagwe~~ bôna, sepele a robala.

Mothepa a baëla a robala le monna wa yagwe. Ke mone a phatlugana le mosogana le gegong ka letsee. Mosogana ba fo bôna a dits' le moredi wa bôna ka ntie le lenthü. Ka morago mosogana a kwana le monna wa yagwe, ba tshaba. Mago mothepa are, ke a bolabola ba ga ~~Mesumu~~ ba moganetsä base a dirile ka Kgale obe o gopotsé gore a ka sete a ye gegabo.

Ke batsuadsi ba bangwe ba we ba gopo-lago gore, mottgonyana a ka thangyela nywana wa bôna, bjale ba mogapeletsä gore a tubayê moleo.

Go bitiwa ga mothepa a sesu a fithe boarding, e we ke Kgapeletsä ya mosogana, ge a bôna a godile. Bjale ka

Masinyane Mosoma a tšeá moredi wa Mophesa Mohlabe, mosadi yo we e be ele mothôlôgadi. Monna wa gagwe oile a huac morediwa gagwe e sale yo monyana, leina la mosetsa ke Kobeng.

Masinyane a fitha a nyala, ke moka a fe tsâ, mosadi wa gagwe a se ū a tâwema tele, empa go bolla gôna o be a bolaté. A goma a boyo bogweng go Kgopela segô sa meetsi; batswadi ba mosetsana ba ile ba a mogêla Kgomo e we ya segô sa metsi; ba mofetola ku gone mosadi wa gago e sale yo monyana.

Masinyane a goma a boëla gae, ka morago Mothepe a bitsâ ~~Mothepe~~ gore ba ~~en~~ naë bogadi bija gagwe, ba ile buya. Mosogana a ya a bona matswêlê, u mosadi wa gagwe a re, ba ga matgolo ba mphoxa ge bare mosa-di waka ke yo monyana.

batai le we ba ~~nswane~~ ~~togo~~ go tloga ka lona, ke moka a tswalêla mosudi wa gagwe, batwedi ba mosogana bu letsa mphulukwane. Mosetsana a ka a tâhuga go tswalêlwaa, bo ile bijie yosa a dira tœ nkego o ya

147

K34/82

9

Ka ntle, ke moka a napu a tshaba a boëla que gagabo.

Ba bogadi bare, mosetsana o tlhodile, ge mothepa ba ile ba motswabéla a swanéla gore a boële gagabo, ka gobane bare a ka tlhöla. Empanwe oile a goma, batlhöla boile bja sebe gôna.

Masinyane a leba disä a ya begweng, bjale  
ge a fitlhile a lêla bomutgolo wa gagwe yore  
ba mofe mosadi wa gagwe. Ba motsä gore  
mosudi wa gagwe e sale yo monyana, monna  
are ga gona taba, kere nka dimeng o tla fo  
goma a boyo. Betwadi ba bona ga botse, gore  
motswanyane o ba tene ka fase, a ka setkeaya  
bogadi, ba goma ba monuisä.

Mogoloko ye monwe ore, a setke se swara  
ke tau sa lopela nkwe. Ke seema, fela  
ba ile ba mofa mosadi wa gagwe. A motša  
a tloga naë. Ge mothepa o fitlhile monna  
a nyaka gore mothepa ebe mosadi, bjale kage  
esale yo monyana a gana. Bel ile batlhoma  
diphapuni.

Mosetsana, o ile a kka ka muaatlë go gana  
 go batagana le monna wa gagwe, mapello ba

147

K34/82

10

mosola, a ba a batagana ke yéna, bjale bōego  
ba kwa mosetsana a lla, ka moswana bu tóya  
ba motsau gore ke wena letwula, ke òna modi-  
rò wa bogadi a balle ba fo Kgottella.

Mosetsana oile a ba a fo Kgottella, mosogana  
a ba a hwetsana tsela ka swele. Oile a du-  
la naè le butka mosetsana a sesu a thape. Mo-  
nna a thoma go dula a elwa le mosadi wag-  
gue are, a belege ~~ke meila~~. O lebeté gore  
o tère mosadi e sale yo monyana, <sup>mat</sup>batsi a  
gagwe a sya.

Batswadi ba mosetsana ke gubedi ba eya ba  
molifia ka butka la gotia moredi wa bôna. Mo-  
nna a ba a bôna gore e fêla ke madimabe  
ata, nkaba ka bolaya ngwana wa batho a se  
za motia. Ka molago ga mo mosadi a fitip-  
le boaudi, ke mota a Kgola mpa, mosadi a thô-  
ma gobéléga.

Yo tséisa ngwana esale yo monyana ga  
gwa loka, ka gobane monna wa gagwe a tla-  
ya a motswenya are a belege, a sette a te-  
bu gore o mikile e sale yo monyana. Yo  
bjale kage oile a sita ke medirò ya la-  
puz monna a sette a mofella pelo, keba

147

la borathana.

K34/82

11

Go bjale ka monna yo Moshe (Sebatana) Mosete. O ile a tēa mosadi ga Masimun bjale mosadi wa gagwe a ya a huac a le bogadi. Bonna a boēla bogopeng, bjale baga matgolo wa gagwe, ba mofa mmula-ntlō.

Monna bjale ka ge mosadi wa pele a ile a montšha thakeng, ebe ele monna, a tē ba tū banna le busadi. Monna a ūtua go dula a letce, bjale mosetsana yo we wa mmula-ntlō ~~ebe~~ ele yo manyana, empa o be a thukile matswéle, empa a sesu a bona Ngwedi.

MMula-ntlō wa nyalwa, ke moka a manyala, a fetsā, ore go bagu motgolo wa gagwe ke nyaka mosadi, baga matgolo wa gagwe base mosadi wa gego esale yo manyana, se ka se. Ke na Ngona go gofa yēna, a kaya a ūtua ke tsū lapa. Monna ore, ke tia mosumisa medirong, Kamoka.

Batswadi ba mothepe a baka ba dumēla, ba ile ba gana. Motgonyana le yēna a ka atlogay o ile a fodula bogweng. O ile a badi-rēla metħolō, ge mosadi wa gagwe a too-

147

K34/82

12

ga bōego a ya tl̄obola, ke motta le yēna wa tsoga o tl̄obola nāe, ge a ūila keyēna a nt̄sha tā gagwe dithōrō a mōidisa. Ge a e ya not̄eng keyēna o rwala ya gagwe pitsā o ya not̄eng, bjale bjale, ba segu buba ba bōna tuba e kwisā botlhoko.

Ge a tl̄atleile pitsā, monna o a golla mafate a bo matgolo a gagwe, o fa mosadi wa gagwe o go tā mollō ka òna. Mapoma a lapa o agolla a be ūtsā mollō ka òna agarre pitsā e phattišē e bele.

Ba ga matgolo wa gagwe ba ba bābōna gore tuba e, e a tswenya, bare ga gona tuba o swanetsē gore a tl̄ogē le monnawa gagwe. Ihwene e sinyas le gabula yōna O tla foya a ba a dibōna bogudi, ke moka bu bitsana ba tla ba ga fēla masete mosadi wa gagwe. Ke moka gwa fēla go e tla mowe. Ka nnete Masete oile a fēpa mosadi wa gagwe bjale ka ge a fēpa ngwana wa gagwe.

Iaba e ya gobeka ngwana a desu a fitlhau boemong bija gagwe, ke empe kudu. Ke gone ke boloi, ka gobune banyakaka gobo-

laya ngwana. E noba ke ditaba tsā mala-  
 pa, ga disalwe moiago, motkgosi e saka & ya  
 bigiwa tsōna, le ge ka ditsebe e kwa a ena  
 taba. Mowe re hwetsāna gore gona le se-  
 ema se serego, nana ya betwa e abegwa.  
 O ka zene wa fo tāma o kaba ditaba tsā  
 malupa a ba bangwe, e kaba golēla dilōtsā  
 batho.

Ge e kaba taba e e ka begēlwago kgosi,  
 ke molato o mogola kudu, ka gobane taba e  
 we ke gobolaya ngwana, gore a yo dira mo-  
 diō o o sa molekhanago. Ge ele gore ke  
 motkgonyana a fo kateletsā ngwana esale  
 bōego, ke gore ke moyo a se motkgonyana  
 ba swanetsē go mofa dikgomo tsā gagwe  
 a tloge.

Goba ke batwadi ba mothepa, ba mogafē-  
 la monna wa gagwe, ele gore moactana e  
 ū a fithe mowe ba bangwe ba fitlhago  
 gona, bijale a ya a kwa gore tsā boyadi di-  
 ababa. A bōna gore go bočela batwading  
 ke go sinya lebaka ka gobane ke bōna ba  
 mogafileng, a tshabéla ka kgorong gona  
 batwadi be swanetsē go kwišwa botho-

147

K34/82

14

Ko Ke Kgosi. A be a ba botšé gore ge motgo-nana a be a sahwe se we le ŋe boléla go e ka be ke moše dingomo tsá gagwe, go ena ke go dia mothe ka motgwa.

Diphooftô dina le tebô e Kgolo, geselo e sale se senyana ga disenamèle, wa bóna disenamèle ke lebutka la sóna gore se name-dive. Ke dilô tê rerego ga dibolele, bjale rena batho re a boléla, dina le motgwa o motse Kudu.

### 52 Matanyetšá dingolomotho.

Ditaba tséna disétoe dingwadiwe ka letla-Kaleng la 356.

Ka morogo ga mo mosetsana a e tswa ke bo-Hong, ke gore le bollong, ba bogadi ba mothakola disekha, ka gobane disekha dirwala ke mathumasa. Bjale ge cle gore on mondi o lositšwe, mothang ba yago mphathong, ba bogadi ba yo thakola mosadi wa bóna. Ba we bu sa lositšwe go ba thakola ke batwadi ba bóna fêla Kantle le gore ba mothakola ka selo.

Batwadi ba mothepa ba swanetšé goba-tsá ba kgonyana gore mosadi wa lena onya-

147

K34/82

15

maseka a matsogo le a maoto. Bjale banyanya ba tla nyaka kēlō ya matsogā le maoto ke moka gore batshatele mosadi wa bôna maseka.

Ge motgonyana u saka a tatela mosadi wa gagwe maseka mosadi wa gagwe o tla tshela pete le gobelaëla. le go mothala a kaba a mothala ka buna la maseka, a tshaba le monna yo we a bôna go gore o kgona go tlhotomela basadi ba gagwe. Kemo-  
lae'o gore mothepe ge ele mothe iwa re bôna ka maseka, o swanetsé go mothako-  
la matanyetä le ditgolomoto a mowesé  
maseka. le ditkobo o swanetsé go moapeša  
Ka motgwa o we masogana a mangwe ba  
a pesago basadi ba bôna ka òna.

S.3. go kogopela go beka.

Banyadi bæ ya bæ nyala, kantle klesoya-  
na. Ka morago ga mo ba feditsé gonýala;  
Ke moka motho ka otec, yo we wa goya  
go nyala oisá, motgonyana ka pudi go gate  
lupa la bo makpolo wa gagwe. Ka morago  
ya mowe bjale motgonyana o tsibile  
lupa la makpolo wa gagwe

147

K 34/82

16

Mothang a boéla bjale oya a le nozi  
le mangatle wa gagwe wa lesogane.  
Mothang lesogana le nyaka mosadi  
batwadi batzia fo mouna ka mothow  
wa gagwe, bjale bona ba ntsha selo  
ba moja bare sepele ga mangolo wa  
yago o kypela segó jae metar.

A ba rone lesogane goba sebaka, goya mong  
mong wa mosadi. Ge ba ha rona mothor yo  
mangwe, batwadi ba mothepa ba tla bukisa  
gore yéna mosogana ka nozi o kue? Sepelang  
le motsé go tle yéna ka nozi, re tla moje-  
tola.

Ke gore dingopolo tsar batwadi ba mosetsana  
ba gopola gore ba nyaka go tla ngwana  
wa bona gore ba yo meya ku ntletem-  
nna, ka morago ba ha gopola gore ngwana wi-  
bona ke kwababa, ka gebune ge a luku-  
matsogonge lugile, batwadi, a ile bogadi a sale molony,  
molao wa gagwe ke wa bosadi a e sale  
kgarebe. Ke lebaka le we batwadi ba  
mothepa ba za nyakego gore segó se  
kypela ke mong mosadi.

Ge batwadi ba mosogana ba ka rone

147

K34/82

17

la sebata go Kgopela se-gô sa meetsé  
 mong mosadi a le gona, batwadi ba tla go-  
 pola gore ke a bôna motkgonyana wa sena  
 ke motkolokoto, ke gore ana bonna, o lumile  
 ke mutla.

~~Selo sa go Kgopela segô - sa metsi; ge ele  
 gore moogana o nyetšé o feditsé, o Kgopela  
 ka lesome goba panto. Pudi ke losa lesome  
 panto ke nthu. Ge a sesu a fetsâ gonyala  
 o swanetsé go Kgopela segô sa metsi ka Kgomo.  
 Ke tsôna dilô tsâng go Kgopela segô same-  
 tsi.~~

Kgomo ya go Kgopela se-gô sa meetsi; a  
 ba e ba e gapa, ba foya ba e bolêla ka  
 molomo, bôna ba ga matkgolo wa gagwe,  
 ba tlo fo ya ba e gapa tsâtsi' le lengwe,  
 goba ba ra motkgonyana wa bôna gore  
 a etlise. Dilô tsêwe motkgonyana asa  
 swanêlago go dibolêla ka molomo ke  
 pudi lenku, tsôna o swanetsé go go  
 ditlêma a ya natsô.

Moriêtlô o botse ge o sea mongweng,  
 batwadi ba nyaka go amegêla ba ja le  
 yêna a kgone a yo isâ moriêtlô go omo.

147

ngwe moretlo.

Monna ge are, ke kgone a re moganetsé, re moganetsá ge are ke a tsuala. E áita k'géné mosadi ge are wa tsuala a se na monna re a moganetsá, meretlo e a thusuna. Ke gone ge batwadi ba mogafetsé mosadi, ke góna ba yo tsuala k'sabá la bo monna wa ga gwe.

S4 Makgolo ka lebaka o nyaka gone mokgonyana a ntshe diló ka moka.

Ge mokgonyana a zhoma go boléla mabapi le gobeka, makgolo wa bona o fumana lebaka la gonyaka go butsisa diló tóe we dile tsá ūala, ge mokgonyana anyala. Ke dikgomo tóe we a gore ge anyala tsá ūala, o swanetsé gore ba monyakke toona.

Ba motsá gore sepele onyaka diló tóela tsá go ūala ge, o nyala re kgone re gofetole. Ke moka a boéla a ya a dinuka, ke moka a dikgobatka ntshe ka moka a fitla a ūupa ba ga makgolo waga-gwe. Ke moka ba mofe mosadi wa gagwe a beke.

K34/82

18

147

K34/82

19

Ba monyana dila tšewé gore a nk̄e, ka baka la gore ge buka nsofa atloga nač, ke moka ba ge mogolo wa gagwe ge a boléla, mokgonyana a ka setke a batwa. A sana taba ka gobane sešo sela sa goba se mmaba de fofile. Dilō tē we tšā go ūala ke moka o zilo dintšha ka ts̄a more-di wa gagwe ge anyala. Je a ka setke a bu le moredi gona ~~ke~~ moka mokgonyana a ka se sants̄ha selo. Go bjale ka ge a Ka-ba moopu.

### 5.5. Pikišō ya gophatissā.

Pekoa mohuta o, batwadi ba mothepa ba tloga ba ba ba bôna mogowa wa mothepa. Ba bôna a forana le mosogana yo mongwe, moce batwadi ba tla noma sebakkā ga boledogana, gore atše a tše mosadi wa gagwe, nena a-re kwanē nač.

Dikgopoloo tšā bo lesogana batla gopolago-re, gobeka a ba bitsibē, ba bonung godimo ga nywana wa bôna. Ka gobane mogolo yolo yo mongwe ore motho a-ro-be, ka gobane a swadini bjale ka ma-

K34/82

20

**I 47**

béle.

Kgopolo ya bona e kgolo, ba tla gopola gore, nywana wa bona a sebe ana le mpù. Empa ba tla fo thusa ke batho bu ba dulago nabò, kgaussi ga mögö le sebuka. Bonà ba tla ba tihaloetsa le baka, gore batwadi ga babolabole ka phösö, bu bona ngwana wa bona a nyaka go ba fapanisha le lena, o nyaka go kwanana le modogana yo mangwe.

Batwadi ba mothepa ga ba nyaka bo jéla pele. Ke mossqua o we iekwago base, tläng le re role nthö, ya tlöhö-gö. Ge éle moodi wa lena yéna o fela, gana seto, re tshaba go sara motho. Ke le baka, le we batwadi ba mothepa ba kitimiägo gore moredi wa bona a phakise a bikina, batwadi bu khutse ditshele.

Mangou oile a nyala, Mmamaile, empa o be a sesu a fetöa gonyala, bjale betwadi ba Mmamaile ba bona enya ka go dira bogwesa le Morangan, moga gana yo a go ba a dula kgaussi le

moetsana. Batwadi ba phakisa ba bona  
kaba e, ke moka ba romo sebaka gore se-  
pele o tibisa ba kgonyana gore ba kle ba  
ts'e mosadi wa bona ka pele, a sesu a  
dira phoo.

Sebaka sa phakisa sa sepele, sa ya sa  
tibisa batgonyana, ke moka, mokgonyana a  
fitla a kgopela segó sa metsi, ka pudi,  
~~He~~ mangolo wa gagwe, a dumela, ore go  
mokgonyana o tshebe gore e ū wa fetsa  
gonyala ngwana ya waka, ka goriale mowe  
wena o phakisa o nyakèle masalela o a  
tlise, mosadi ūwe zlogu nué. Ke moka a be-  
ka.

### S6. Modiro wa mokgonyana go Mangolo.

Batswadi ba moetsana, ba a fa mokgonya-  
na modiro, pele ga gore ba fe mokgonya-  
na mosadi wa gagwe, ke moka mokgonya-  
na a dira mediro & we. Ke molaô lemo-  
kgwa wa mangolo gore a fe mokgonyana  
modiro, ge mokgonyana a kgopela segó sa  
metsi, modiro o we ba mofa pele gagore  
ba mofe mosadi wa gagwe, le ge a bitile ba  
fo mofa modiro.

147

K34/82

22

Bjale ka modiro wa go aga ngwako, Kudu modiro wa ngwako ke ge mogonyana a zaka a fetsā gonyala. Ba mofu mosomo wa ngwakō ka gobane o kgopēla gobekə mosadi bjale ana selo.

Mosadi wa gagwe o gotsé, bjale a sa kuanda ke batwadi ka dipolelo, monna wa gagwe a Kgopela sejō sa metsi, ba mofa modiro wa ngwako, ke motka a aga, ge a feditsé tshite o a u-ruléla, mothung a fetsā goruléla. O loge setthoro, a sefega godimus ga ngwako.

Motkgonyana ge a fegile setthoro, ke motka a sa fologa o fodula, a ke ke a fologa go a sesu a kwa lentsu la matgolo wa gagwe. Matkgolo wa gagwe si ka setke a mofetola ka lentsu le lengwe, lentsu le we a swanetségo go mofetola ka lona ke go mogafela mosadi wa gagwe. Ke gona motkgonyana a tla go kona a fologu, ke motka a bera mosadi wa gagwe.

Jo aga ngwako go aga motkgonyana a gēla matgolo wa gagwe, ke gore ngwakote foya ône ke kgomo, bjale ngwako ba o bula

147

K34/82

23

le naneô la dikgomo.

Go aga lesaka la dikgomo, mowe ba fo mo-fu modiro wa go aga lesaka, ga o ba-diwi. Ka gobane a ka fo nêma diphate tê dikolo tsâ dikôkwane, bjale ka morago, mangolo wa gagwe a dira bijalwa bja gore batho ba mothu  , He gore maatia a batho bala a goekela motkonyana, He a mangolo wa gagwe.

Modiro wa lesaka, ona le ôna modiro a o tene monyulong, ka gobane, mangolo wa motkonyana a ka dira mapato, he moka motkonyana a dira a enwa mapoto. O lifi le he mapoto. Go bjale ka go kokotela ae   go. he mediro e menque e we mangolo wa motkonyana a ka mofang gore a e dire, bjale ka gosumiliwa, le ôna a o bu-diwi. Mangolo wa motkonyana ora motkonyana wa gagwe, gore, he ngwana wa gagwe.

Mangolo wa gagwe o swanets   go dira bijalwa bja go tihapis   motkonyana di-atla. Bjale he gore lege mosadi wagwe a ka tihala, ga gona selose we

147

K34/82

24

a ka sehwetsūnago.

Diatla a difapane dietsē ge diéya gojeng. Ke gore diatla dia rekanana, ka gobune mokgonyana o šumile, bjale makgolo wa gagwe le yēna o šumile ge a dira bjalwa, ke ditšwe mmele ka moka dia baba.

Le ge mokgonyana a ile a beka mosudi wa gagwe, yaba makgolo wa gagwe, onya ke gore, a modirētē modirō, ge ele mokgonyana wa goloka a ke a gana o fodira. O tsoga a le motseu wa gagwe ke moka a tla a ūoma, makgolo wa gagwe o mo fagēla tsā goja.

Motshang ditaba diēma ka mokwe o mongwē, mokgonyana a ka seke a kgon a go reis, ka baka la gore, obe a su age fēla, makgolo wa gagwe o be a mo ape-fēla tsā goja. Le a kare, makgolo wa gagwe a lefe, ke yēna mokgonyana o awanetsē go lefa dijō tsu makgolo wa gagwe. Dia tla dia rekanana.

Moswe o bonago ba motsemella gore a gēngwaklo pele ga gore a beke mosudi, o tla ihwetsāna gore mosogana a fetsū mosudi wa

147

K34/82

25

gugwe, gona mowe ba swanetsé go matsá go re a agé ngwako. Ge ele gore o feditsé go nyala, ba ka fo motšá gore e agé ngwako, biale a bu botsá gore ke a lekwa ba ga matgolo biale, ke tla aga, fela mpheng mosadi waka ke tlati a aga yéna a nkapeéla. Ba mosadi wa gugwe.

Ge ba mofile a bema o swanetsé goboya gotia go aga ngwako wa matgolo wa gugwe. A ka seke a dula ore, ke bekile a ke sana fabas a owa ga gwé tokha, ka gobane motho o phela ka malwetsi. A ka tloga a bôna tsé dimmónago a sita go boëla ga matgolo wa gugwe. Go boëla gona e ka boëla biale ke gore ga senda selo, ge matgolo wa gugwe a ka de- ke a kyon a go kolota, gore a la fisé mosadi wa gugwe.

Bosetihu, o seke wa bôna matgolo wa gugo. Bosetihu wa re, a se matgolo wa ga- go, ke matgolo wa gugo. Ge a gorome wa seke wa guma, ka gobane ke modimo wa gugo.

Go swalla dikpong, ke motponyana wa goziko- ka selo, biale a nyala a seke a fetú biale

147

K34/82

26

a Ngopéla segó sa metse, a fetšā gonyala, ba  
 motšā gore sepele o gapa dikgomo tsā go ſala  
 bijale tsā tħotta, a fetola bie qas matkgolo wa  
 gagwe gore nthuweng, ba dumelana kxena  
 ba moruwa.

Ba tkal modumella, gore a dule ga matkgolo  
 wa gagwe, He gore ei late mosadi wa gagwe.  
 O swanetsé go ċomma meōomō ya kowas gama-  
 kyolo wa gagwe, ele gore o dula le mosadi wa  
 gagwe. He medirb e we a e ċomuġo he gona  
 a fokotšā tsé we deilego tsā ſala. Ba mōsumi-  
 ċa ka matkgowa o ba ka Kgonago. Ka mosugo ja  
 lebukha ja ba bôna medirb ja gagwe ba ka  
 molokolla a tħoġa le mosadi wagħej.

### S7. Thuso ja mortkana.

Mosogħana ja a e ja bogħweng o ja le matkgat-  
 tie a gagwe wa mosogħana. Biżeq ja matkg-  
 nyana a Ngopéla segó sa metse o Ngopéla  
 anu ie matkgat tie a gagwe. Ja ba ka mofeto-  
 la. Ka gore se a jokwae, o swanetsé go age  
 ngwakko, se Kgone se jofa mosadi wa gagwe,  
 Ngonyana wa dumela. He moka a laela aya, que  
 gagħba.

Matkgonyana a age, ngwakko a duti' mōsej,

147

K34/82

27

wa matgolo wa gagwe, sewe ba mofang ke dijô fêla. Ge monkana yola wa gagwe wa makgatle a kucena le monkana wa gagwe, o swanetsé go mothusa, le yêna ka moswana otla ba le modirô wa mohata o, ke moka a mothusa.

Ge go kgathalege, le ge polêlô e bolêla gore monna ga a ke a eba makgatle. Ka go bane, ge mosogana a ka kgatlella yo mongwê mosogana, mothung a bekago, ke monna, ga na molas wa gore, a be a sa kgatlella le-sogana. A ka mpa a kgatlella monna wa gabô, em mpa mothung monna yola a go ka amo kgatlella le yêna a na le moôomô, oswanetsé go motsoa gore le yêna, a tie amo thusé. Diatla di-a-rekanana, bu bolêla ka mokwâ owe.

Yo rapas ge mokgonyana a yo rapa masogana a mangwe, ka batka la boina la moôomô, yêna matgolo wa gagwe, gobâ mosadi wa mokgonyana, o bone gore moôomô ke o mogolo, bjale o boletsé le matgolo wa gagwe, gobâ yêna mokgolowa

147

K34/82

28

a  
gagwe o bône, gore mosomô ke omogolo,  
bjale a thusâ mokgonyana wa gagwe ka  
bijawa.

Ye makgolo wa mokgonyana, a bona gore  
mosomô ke o mogolo, empa a seke a rata  
gore, a thusé mokgonyana. Mokgonyana  
ka nosi, a ka bolabole le mosadi wa ga-  
gue, gore makgolo o mphile modiro o mo-  
golo, ka goriale mace, ke kgopêla mutogò  
gore, o nthuse.

Ye mosadi wa gagwe, a ile a kuana  
le kgopêlo ya monna, ke gôna monna a  
ka kgonago go rapa, banna gore bu yo  
mokatola mo we modirong, wa boima, le  
ge makgolo wa gagwe, a ile a dira bija-  
lwa, ke gôna mokgonyana a ku kgonen-  
yo go nyakêla ba-thusi.

Dijô ke ditshila târ mêmô, a ka seke  
u fo nyaka go ja a letsee, o Ila rapa  
be-thusi. Ba-thusi ga bu kifini ku  
velo, bona ba le boga fêla geba  
ile ba hora. Mo we re hwe tsama se-  
eme sa gore, ngaka e za gapego kgo-  
mo, e, yapa mpa.

147

K34/82

29

Go thusāna ke go gobotse, o seke ware o thusā ngwaneno, wa gopola gore o la-tiha maatla, a gago, a owa, le yēna ka moewā o tla go thusā.

Makgatle tisā go ja bogwē a ū bja gago. Ke gore baria gore o seke wa bōna mang mosadi e dioja ka motswana o nkego weli nyenya, le wena wa moetsīsa, a owa wena ja a, a hore. Ka gobane dijō tsū bogweng ke malokō, go sibiwa ka dinama tsū ditkgogo, mapoto ke molaš, a tlhoke, malokō, a bjale ka ditloo, ditloo-maropo ditshetkene; ge ele le-tlhabula, marōtše, mahee, ka lebaka lewe go ū sibiwa ka dntlhwa le dintlhwa mahura.

Go reta, ge motgonyana, matgolo wa gagwe, a ka mofu mosōmo, a bōna gore mosōmo ke o mogolo, a ka sehe a o kyona. A ka reta, monna yo mangwe, gore a mothuse, mowe mosōmong, ka morugo ja modiro, motgonyana o swanetsē go lefe moretiwa, ka motswana o we bu ilego ba kewana ka ūna. Motthomong motgonyana owa dula, moretiwa a ūna a letsee.

147

K 34/82

30

58. Galadwa ga motgonyana ge a nyatta gobekka.  
 Melao yu malupa ya e swane, batwadi ba ban-  
 ngue, bu besetsana, gu ba dismeli gore yo mo-  
 tgonynana a nyatta gobekka, ke moka a dule le  
 modetsana, bijale ba bungwe, bare, go mofa mo-  
 ñomô, ke moka a napa a ñoma a dula le  
 mosadi wa gagwe.

Go robala, gorobala jona a ka fo ñoma  
 a robala ga matigolo wa gagwe, ka motguya  
 o motgonyana a ratago ka ña, empa mothep-  
 pu bu ka sethe bu modumela gore a robala  
 le monna wa gagwe, bu foba ba bedi, yomo-  
 nque wa matigulu wa modetsana bu swae  
 tsé gorobala na. Motgonyana a ka sethe a  
 etaola ka mokoya o a ratago, o wa-  
 neté goba ka fave ya molao wa ya  
 matigolo wa gagwe.

Modiro wa gagwe o awancé yo ñoma  
 ka motguya o baga mangolo wa gagwe bu ra-  
 tago ka ña. Yéna se we a se lebeleto  
 ke gore, mangolo wa gagwe, a moloko iéte  
 mosadi wa gagwe, a bëke ka batwadi, bu  
 mothepa.

147

K34/82

31

Mokgonyana ge a ega bogweng, go kqapela sego  
 sa metsi, o ya ka mabunyana, ke moka a filhe  
 a dula ka nthugo ya mafiro, ana le mangutle  
 wa gagwe wa mosogana. Ya ba bolabole ba  
 dula bire, tuu, ge bu bona gore ga gona mo-  
 tho yo a bu bonigo gore gona le batho ka  
 k'ice, yo mongwé wa bona o wa gothola go-  
 re ba phatisé ba ditwe gore gona le mokgonya-  
 na k'owa mayorong. Ge ba daka ba kwa gore  
 motho wa gothola, ba goma ba bona le bathale  
 feta. Ba boeketsé gape go gothola, k'ugoba-  
 ne ba tihoka go gothola, batshoga bu ille ms-  
 luong ke moka ba ka sete ba k'wa ke mokgonyana  
 ke goriale ba diéla gore ba phatisé bu  
 bekwe.

Mokgonyana ga a boégo, kudu, oya nana-  
 chiso, go diéla gore ge ba gothola ba  
 tie ba ukwime. Methepa e ba tée e  
 ba isé ke nquakong o we bu swankhgo  
 go bu tsentsha go òna. Gore ba k'we seku-  
 bu, bu seté ba tsoba gore ke barkgonyana.  
 Ke moka mong mokgonyana a nyakéla bona.  
 Kyutle ba gagwe, ge a bona gore bo mafiro-  
 tle ba dula se thatigo, yéne ka nái o

147

K34/82

32

feéla ngwako, ke moka a la legogô, a tloya a ya gobitsâ ba Kgonyana, gore a tle a ba bee ku nywakony a Kgome a e tsâwa letsolo la gonya-kêla bo mungatle.

Mokwa wa gobitsâ bukgonyana Maforong, mothepa, ore go feéla ngwako, a la legogô, ke moka a tsâwe ka lapeng, a leba mowe bukgonyana ba lego yône, ke moka a fizha a Kwata mafase, ka dikhuru tê pedi, a têa se we bukgonyana ba se swerego, ga mögô le mapara, ke moka a thukgoga a tloya natsô, kantle lepole-lô le go ba dumedisé.

Ka mokwa o we bôna bukgonyana ba swanetô go thangoya, ba ñale mothepa nthugo, ba tsibile gore ke yôna mítctô. Mítctô o fizha a trena le dilô tâw bôna. Ka mowe inquakong o we be swanetô go dilâ go ñna le ñna ke moka o fizha ka trena go ñna. Ke moka mítctô o a tsâwe wa tloya na ntie ie gore a ba dumedisé.

Motho a dumedisé a salé tseleng ka yobene, e kabé ke go morake, o trena ka gae, a dilâ fave we kgome o modu-

147

K34/82

33

medisá. Komana dula o bupilwe mothua a dira ga gotsibji. Ke seema, ke gore batwudi' bu dula ba laile buna ba bóna gore mothogu dumedisá a sale tseleny, wa modumedisá wa moraka. Gobjale ka bóna batkonyana ge elela nttha ba e ya bogweng ba awaneté golaiwa.

Ba bulaya gore mongonyana ga tsene bočego, ka gobane wa tsena bočego, we huetsáma go-re ba seté, ba ile malaeng, wa góthóia we seke wa kwa ke motho, o awaneté zo zoma. Ja ona molaš wa go tsena ka notseng, ka gobane wa tsena, ga o tsabe ngwakó o we o awanetégo go ya ga ñua. Liale wa tloga we dira phosó ka gobane o tla buléla k mangolowa gago. Ke gore ge ba dutíi maforong ga ba bolabole, ka gobane bu bolabole, ba tiare, ba konyana ke baloi be awanegile.

Dumedisó' ya busetsana go batkonyana, ge batkonyana ba dutíi ka ngwakong, mong mothiwa a bititsé bo-mangatle baga gwe batkonyana, ke motho ba tsena ka motho ga bóna ka ngwakong, ke motho ba

147

K34/82

34

fitha ba dula fuse, base, lesome lu matsétsé  
 ba inamisitsé ditlhogo tsá bóna fuse ke  
 moka bangonyana base, morena, ba setla ba  
 inumologa. Ba nyaka gore ba ntshé selo  
 bat kyone ba inumologa, selo sewe ke kyogo  
 goba kyogo tsé pedi ge motkonyana a hora. Ge  
 ek maseleng ke maseleng a mabedi goba ka  
 etec. Ba kyone, ba inumologa, ba bole-  
 disánu nabó.

Bangonyana ba romá, mothepa yo mongwe  
 gore a yo bitsá sebana sa mo motseng, ke  
 moka a ya a mitá. Sebana setla fitha  
 sa dula molomong wa ngwano, a balóá.  
 Ba butsíána maphele, bjale ha morayo ba  
 moká gore sepela ore dumedisétsá. Ke  
 moka sebana sayáisa dumedisá, ba fetola  
 ka gore diakwala. Sebana sa boéla, sare, báyé,  
 ba dikwile, ke moka go fedile bu robala  
 ditabu ke tsú ka moswana.

Ka moswana ge osele, ke moka mothepa o  
 nongwe o nthetsú metsi, o tshapisú bangó  
 nyane, ba banywe bóna ba setla manusá.  
 ge letšatsi lè tshibile ka moka ba motse be  
 kogile, nemoka bangonyana ba bitsú mo-

147

K34/82

35

Thépa yo mangwê, ba moroma gore a yo bubi  
taebô sebata zela. Je sebata se fitihileke  
gou, bu motsâ gore sepela o botâc baga ma-  
kyolo gore re tlile mot ke go kogôla segô sa  
metsi, nu setete.

Sebata a se lape go sepela, Ke moka o wa  
Hoga, o botâc batwadi ba mothepa gore  
batkonyana base ba tlilo kogôla segô sa  
metsi. Ke gona batwadi ba mothepa ba  
hwetâne sebata sa go bolêla gore dia kwa-  
la sepela o botâc batkonyana, re banyaka  
sa gore. Je a ile a ntsha bjale ba ka  
motsâ gore mosadi wa gogo so, bjale ma-  
kyolo wa gogo ofrata gore o modirele mo-  
dirô wa gore otlogè, le mosadi wagogo.  
Kemoka mokonyana a dira modirô o we,  
ba kcona ba moga fêla mosadi.

Dikgarebe tâc kgale ebe disanwe bjaluwa  
le masogana ka gobane e salé ba banyana. Mo-  
sogana o nwa bjaluwa ge a sêbê a bikile mosadi  
wa gagwe, gobjale ka mothepa le yêna onwa  
bjaluwa a le bogadi. Le êpana k legolo le ge-  
dimu ga mosetoma ka gobane ge a kanwa  
bjaluwa go fithe mowe a ka sinyago bo-

147

K34/82

36

Kgarebe bja gugwe.

Ke gore masogana ga mögô le bannce ba ka sette ba tshuba go mo apisâ. Papadi yanqua na etla le golla. Ke gore ka morago ga mowé o a ina, bjale go sinyegile, a ka sette ol bikiwée bjale ka methepa e we e bikiwago e lukiile.

Mollo ka ngwakong wae batkgonyana, kgale malampi le matgantîlo a be a segôna, bjale ge batkena ka ngwakong, ebe ba tshuba ditthatiha ke moka ba ala magogo. Ge yomo ngwe ala, yo mongwe wa moneketoâ, motlhomo-nq, o se amisa dipone ka le ~~bonto~~ bato. Ke moka, ge a e tswa o tswa natsô.

Ge ba e tisa, ba tshuba tsôna dipone, ka pedi ba se amisa ka le bato, bjale bjale tsela, ge difella ke moka ba tshu ba tsô dingwe, ba hima ka gokwa ge ba kgomela. Ka moswana ke modiro wa go tsoga ba feela dipilo. Ge ba bona gore dipole diathokwa, be, gotša mollo ka diffone.

Matôati a botkhono, ba tshuba malampi, bjale ge mokgonyana e eya

147

K34/82

37

bogweng, o Swaneše goya ie le lampi' la gagwe. Je motkonyana a kaya bogweng ka ntle le le lampi, methepa e ka seke ya dumela gore b'u ba fe le lampi la bona ba tla ba lesa ba robala tsufing. Yo bjale ka ge a kaya a sena Kobo ya boségo ba ka seke ba mofa Kobo, o swaneše go robala a sa apara.

Boségo bijawe bakgonyana ba tsena - go ka bjona, ga ba ba fe ts'a goja ba - re, ba lala ba Kokona le boto. Le metsi ga ba fiwi, ba ila le go tsâne. Je motkonyana a sesu a nyala ga ba molaclé kogo. O nyala pele ke moka ba mogadiķela dithaka ya ba gosa ba ka molaclago Kgogo.

Monna wa motse, le yêna ge a lozi - tše mothepa, motlheng a ya go bogweng le yêna a fiwi ts'a goja, o lala a e ja le boto. Ts'a goja a kannu a thôa a llê gue, gagagwe. Je ele di - jô ba tla tsoga ba dihwetsâna ka modwana. Mowe re hwetsâna see - ma se sarego, letsêma la monwe a

147

K34/82

38

Ie a peewe. Ka moswana ba tsoga ba  
hwetsana tsā goja, ka baka la gore ba  
robetsē mowe.

Ge Mokgonyana a kare, a ile bogweng, ka mo-  
swana are, go tsoga a tsoga, ba ūta ba fa-  
ga mauswa, a ba a ūma, ge a boyamo  
we a goba a ile Kermoka a fitlha a  
sejē buuswa. Ke molato, ka gabane  
go bontša gala gore, modogana a rate  
mothepa. Ba molifisa pudi goba nku. Ke  
molao, mokgonyana ge a ile bogweng a  
swanela go ja dijō' motoeng o mongwe, o  
ja pele a kgona a tsāma a bōna batho  
bu we a nyakago go ba bōna.

Mogwa wa tshwene o ja se we tshwe-  
ne e rejago. O setše wa bōna dijō' tsā  
matgolo wa gago ekē ditshila wa ūsi-  
ngwa go dija. O swanetsi go dija ke  
ditshila tsā mosadi wugago. Ge mokgo-  
nyana a ile bogweng a swanela go di-  
nella ke letsatsi nāgeng. La dikelā a  
ie nāgeng a fitlha bošego, ona ie mola-  
to. Peletō ere bošego bijo we o be are  
noši o be a goka ke ba bangwe, yo warde-

147

K 34/82

39

na ngwana a se mosadi, basadi ke bawe ba lefoka. Go bontshagala gore le ge amiki-le o tla foya a motlogela, ke mokangwana wa sena a sala a le noas.

Motgonyana ge a ile bogweng, o robala le methepa ka ngwakong ka o tee. Dikgare-be dina le ts'a lona le gogò, le gona bona ba thiba molomo, ke moka Motgonyana le mutgatle wa gagwe ba robala moseo. Molomo go thiba mong motseiwa, motgonyana o robala ka lebotong, bo mangatle ba robala ka gare.

Ge dikgarebe di ile ts'a ya bogadi gobona, monna wa ts'ona, mosogana o thiba molomo, ke moka mong motseiwa a robala ka moseo ka lebotong. Bo mangatle ba da ka gare.

Tshikgidi e phela ka madi a moeng, ditshikgidi di dula godimo ts'e dingwe di dula mengeng e megolo ya maboto, kudu diphela lebotong, bijale ge difologa di fologa ka leboto, go fithele difetihha lebotong. Diswanetsé go tsena ka be we ba robesego kgaufsi ke kbotso, bose

147

K34/82

40

botla kwa ke bona pete.

Seema sena re tshikidi ga se bolele  
mabapi le go lumiwa ga tshikidi fela,  
se wa se mabapi le gore moeng tla ka  
gesu rejé ka weng. Yo na te tsā goja  
bjale ga ba dibone ga botse, gwa ts'wella  
moeng ke moka tu roba ke moeng, ba mofa  
dijo. He ge dijō e be disana le modiro we  
ba swanetsēgo godira, kemoka ba lesetā  
modiro ya ba manwa fela.

Monna o letsé a nwele bjaluwa, bjale ona  
le dipapalase, o kgopela gore ba mofe kgogo  
a bolaēt, bjale ba moganēla, moeng atio-  
ga a fitihile, kemoka ba motshoga ba bo-  
laya kgogo, ke mong motse o tia dipapalase.  
Ke moka o bolēla gore, gela gwa setkegwae  
ba moeng e be ele moka. He motkonyana a  
ile a fitihile re tla khutia goja, morogō ba  
tla bolaēla motkonyana ditkgogo de seba ka  
tōna.

Kgopo lo e kgopo ya ba golologolo gemosadi  
a robala ka thetho mosogana le yēma a  
robala ka thetho, ke gore, ge moogana a  
kwana le mosadi wa gagwe, a ka kgona

147

K 34/82

41

go taoga aya ka kowa go robedeēgo mosadi  
 wa gagwe, ke mothā ba bola bola ditaba a kōna  
 a bōla ka malaong e gagwe. Je mosogana  
 a ka insīsa mosadi wa gagwe e salē kquriebe  
 ga gona molato. Ke tshwene e tshintšē le-  
gabu la yōna.

Tshwene go bokelwa ka motho, kagobane  
 ge ele tshwene e we e dulago ma-weng  
 ga ena legaba. Legaba lewe e yago ya le  
 tshinya, ke magaba a we a gasāgo ke batho  
 he yōna ga ena molato, empa gebuka e  
 bōna ba e rakisa ba e hwetsāna bac bola-  
 ya, ya lefa ka setopo sa yōna.

39. Mokgonyama ge esa iša kobo ya bōego.  
 Ke ŋetšē ke ngwadile ka mo gochimū, gone  
 ge o sa iša kobo ya bōego wena o  
 tla forobala o su apara, mogau ya  
 o gōna. Empha ge oile wa iša ko-  
 bo ya bōego kudu tše pedi, ba ka go-  
 fa e ngwe we a para. Je dikobo  
 tewe, engwe aile a fa matgolo wa  
 wa gagwe, mosadi we gagwe ana le  
 ka etee, a ka ŋetše a hwetsāna  
 kobo.

147

K34/82

42

Mokgonyana ge a ka isā dikobo tā bo-  
šego tē tharo, bijule tē pedi a fama-  
kgolo wa gagwe, ka e tee ya ba ya mosadi  
di' wa gagwe, o swanetsē gore ge a eya  
bogweng, a ya a swere kobo, kabaka la  
gore mosadi wa gagwe ona le kobo ka etee,  
mukgolo wa gagwe, a ka seke a mofa  
e nywe a pase. Dicila dinta tā ma-  
kgolo wa gagwe dikha moloma.

Ge a ile a rekhēla mosadi wa gagwe  
tē pedi, mosadi wa gagwe, a ka seke a  
diapura pedi ja bōna, e nywe kobo o tla  
elekeletsā mothupeng. Ke yōna kobo ewe  
a tla gofa monna wa gagwe gore a e  
a pase. Ge a boēla gae e a sōla. Ge  
ele gore mokgonyana o tīwa a swela ya  
gagwe kobo, gōna matlhany a boēla gae  
wa swala e ooēla nayo.

Mokgonyana ge a eya bogweng, ofoya tele-  
sogana na letsee fēla, yō we elego matgu-  
tše wa gagwe, bomatkgathle a ba tlale, ba  
we ba bang ba bantsi ke ditsurebe, kōna  
ba divēla gore ba e kelane mosomong wa  
yo ūlale lego setla legotka metai.

147

K34/82

43

Kobo e we ba fago motgonyana, e swanetsé gore e be e ntswa, eseng e we modueli wa gagwe a kilego a e separa. Ge ele ya ma Kyoto wa gago yoma e aila, go bijale ka le-gogo, le go alago matigalo wa gagwe ga ba maa-alle. Ke gogô la go alla motgonyana le fo-dula le legona le leswa, ga kakele kemotho, ke dulotsé motgonyana fêla. ga gomu-motho yowe a Kitego. le alago Kantle le go alla motgonyana.

Ngwako wa motgonyana, ke ngwakowa kgarebe, mola a fitlhago l'a ntlha ba motentsha go ôna, ke motta go fedile, ke ngwako a swanetségo go dula go ô-na. Dotsi le lengwe le le lengwe, ge a ile bogweng ba swanetsé, go mmer a ga ôna

Ngwako wa mothepa, ke ngwako o ke metlha o swanetségo go lebuna le ngwako wa mmagwe. gobangwe-ko wa mmagwe o ka gore game-ngwako ya metse, ke ôna o swanetsé goba ka gore ga mote. Mmagwe o tla Kgonna go Kwa sewe se Katwe

147

K34/82

44

nyago moredi wa gagwe.

yo teba, empa le ge mokgonyana a tēbu ngwakko o we a swanetségo gorobula go ôna, a swanêla gore ge a boëla bogwe, e fo fittha a leba mowe ngwakong, a owa o swanetsé go dula kanté ga Kgoro, a dire bijale ka pele, gore methepa e ê e motse.

he ge mokgonyana a ile a bekâ modadi wa gagwe bijale a nyaka go bôna ba ga maggotô wa gagwe. Mowe a go scila, ka mosuhyana o aya, fêla gôna ee sa dula ka while ga maforô, o fore twe e fittha a tsene ka lapeng la matgolo wa gagwe, e dula mowe lapeng a ba dumediú. Matgolo wa gagwe o tla moalla legogô ka ngwakong, ke moka a motsû gore a tsene. Ga alle ke mong matgolo wa gagwe, yo mongwe modadi wa motse.

je mokgonyana a le ka ngwakong ke góna ba ka Kgonago, ba dula molomong wa ngwakko ba butsisaná madireng. Ka moga go ga mo a ba bone, ke moka wa ba laêla, o têa le para la gagwe ka noši

147

K34/82

45

wa tlou.

Dičta, dičta ga dina molato, motgonyana o fo tsena a -wele, mowe dinago le molato ke ha se distung sa Koma e bce rego ke Kokoi gona, o swanetsę̄ gore motho a role a sale kantle ga modupa digoo. Je ele bogweng se we se ilago, ke Katiba, yona ge a tsena ka lapeng, gobu ge a feta kgorong ya ba gona le banna o swanetsę̄ go rola. A tlhoka gorola ba mofidisa, a ba a lefa ka pudi gobu nku.

Katiba go-wala mong pôtwana, pôtwana ke gore mogolo, yo we a golethę̄go le kgoši. Ke Koma leina e rego Kokoi, le lengwe ke pôtwana, le lengwe ke masala wa dinamp. Je ele mabasi le motgonyana le matgolo wa gagwe wa monnay, ke matgolo wagagwe yo we a swanetsę̄go ruala Katiba ke gobane ke yo mogolo, motgonyana o swanetsę̄ go rola, ka goriale mowe wa tlhompha.

Motgonyana, o duo fittha a bea Katibu ka ngwakong, ka gobane ge a kare a e ka ntle, a e tča, a re, ge a tshire

147

K34/82

46

tē a-rwala, ge a boyā a ~~so~~ rola,  
 pelo ke lesoboro o tla lebala a tsena nays  
 ba molifisa. O e-rwala a le hantle ga mo-  
 tse wa mukolo wa gagwe, fēla ge a ka ga-  
 zhana le maggolo wa gagwe, ge ba dume-  
 disana o swanetsē go rola, ere ge a fapune  
 naē a kgone a rwala.

S10. Morogō wa go bolačla mokgonyana.  
 Bjale ka ge go ŋetšē go ngoditwe gore ge  
 mokgonyana a ya bogweng, bošego bjo we a ji  
 tša go ja, o lula a ija lebato. Dijō batso-  
 ga ba nofa ka moswana. Ditsigurebe ditsoga  
 e sale ka moswana, ke moka yo mongwewa  
 bōne o gotšā mollō, ke moka a-ruthetsā  
 metsi a go tihapisā ba kgonyana. Baba-  
 nywe bōne ca setla maipi a go fagēla ba-  
 kgonyana tša go ja.

Mothapisī ge a feditsē go tihapisū ba  
 kgonyana, ke moka le yēna o ya goba a  
 soma le mothepa = mengwe. Ka morogo  
 ga mo batwadi' ba mothepa ba tshigile,  
 moredi wa bōne o botšā mmagwe gore  
 nae baeng bu tla ſeba kango? mmagwe  
 o tla motšā gore go lukile, ke da botšā

147

K34/82

47

pepego, ke moka wa mobū, o fetola ka  
gore sepelung le ba bolaele Kgogo. Mnyo mo-  
thepa o tla ūupa moredi wa gagwe Kgogo e  
we e swanetsēgo go bolaiwa.

Mothepa ke moka o botū motinapisi gone se-  
pela o nthekā metsi. Kamorajo ya mome-  
tri a bela goba go fisā tu matia, ke mo-  
ka bu bolaya Kgogo, kantle le go ūupa mo-  
kgonyana, yēna o tla fo bōne fela tō  
go ja ditla le numu ya Kgogo.

Ye dituba diile tsu ēmu ka motkywa o  
mongwe, ge motkgonyana a nyaka dilo  
tsa<sup>d</sup> gagwe, mangolo we gagwe u ke setke  
a bala merogō cla a joto u thabéla  
motkgonyana. O be a motinaléla, ameng  
a kare go fizina tu motkywa we gagwe ke  
moka we mimpela Kgogo, we sotkoye  
we moreia. Le yēna mangolo ye ille a  
e ihéla mokgonyana, mingo nasa u mo-  
ihabéla Kgogo yabe qudi, u tne setke a  
moreia ge ditusa dieme tu motkywa om-  
ngwe.

Şupe Kgogo e we in akgyonyana a kui  
setke a ja a letee, le ge ba au mosupu

147

K34/82

48

bu bolacté yéna kabaka la gore mola  
 e seke atla e be baka seke ba bolaya.  
 Ba e bolai le kabaka la gore motgonyana  
 atla. Selo sewe ba mosupago ne pudi  
 ka gabane ke selo de segolo. E we yéna  
 ka noái o swaneté go e bolaya, ke gore e  
 bolaya ke matgatke wa gagwe.

Go tsola, buis, go tsola moredi wa bona,  
 ge ele masogò go tsola mmagwe, mogodu  
 wa kogo o we elo sekwélé le mokhukku.  
 thò le monatia le lefafélo difiwa papago  
 mothepe. Serope, mokata, le fafélo le  
 monatia ke taa bu gonyana le molala. Ba-  
 le, mokata wa ka theko e ngwe o fiwa  
 dikgarebe, mmayo mothepe o ja serope e  
 ngathagana le buna ba bangwe, bathanka-  
 na ba ngathagana tihbyò le seripanyana  
 sa molala.

Ge ele pudi, bu jana mo tshatschathu-  
 no, empa tihögò go taa matgolo wagugwe  
 gamögò le dikgwetla. Mala go ja mingo-  
 lo wa gagwe wa moaudi; motgonyana a os  
 mofe selo. Dibera le medi ba ubagana,  
 dikgarebe taa ja le masogana na ngwakto-

147

K34/82

49

nq.

## SII. Melao ya dijô.

Methepa e fagela ba kgonyana tâ goja  
 e sale gosasa, ge letsatsi le thôma go kwe-  
 lla m meteny, bu awanetsê goba ba isâ tâ  
 goja. Ba ile ba ba tlhapisâ letsatsi le se  
 su letlhabe ka metsi a seruthwane. Bja-  
 le ge ba isâ metsi, bu isâ le metsi, b'jue  
 letsatsi le godimanyana, ke metsi a gotonya:  
 Ka ôna ba tlape diatla, ke moka bajatâ  
 goju, bugoma batlhapsa ka ôna, ba kgona ba  
 eya go a falatsa.

Mauswa a gofagela batkgonyana, batkgonyana bu  
 bu fagela muntapodana, ke gore ke buswa bja  
 go seloë ka ~~pota~~ naatla. Dikgerô diatla-  
 twiwa, ba diguba ka mogothô, kemoka ba  
 bu khurumetsâ ka tlhaana, ge ele mogopowa  
 dijô ba o faktela ka serotwaneng, kemoka  
 ba töea tlhaana ba khurumetsâ. Gotla khu-  
 rumulla bôna batkgonyana ka nöi, legofola a  
 bo fole ka pela.

Bekgonyana ba a pea ka moswanyana le  
 ka mabanyana. Ka mabanyana ba faga ge  
 letsatsi le eya madikelo, ge letsufi letswa-

147

K34/82

50

ra, ke motka ba bafā tā goja ke motka  
baja. Serotwana ba kgubisā ka dipheta  
ba dirokella tā le kella gobijale ka tā di-  
tlhaaneng.

Mefutā ya manuswa, mogabo, moggatō,  
bjale dijō tē tā ka godimu ga diji  
ke ba kgonyana, batkgonyana. ba ja busswa  
bia go zhabudina, bia leheu le lotsā.

Ke ūna mantaposana, ka mabanyana le ka moswa-  
nyana, ke molaō mogganyana a ji ~~to~~ molatsā.  
Molatsā wa mogganyana o bjale ka wa mo-  
nna bahuduna mapoto.

Mantaposana, ke gore ke busswa bjo ba  
fagēlago batkgonyana, bja go sitliwa ka  
lehudu. ke bōna beng ba lapa ba bofa-  
ga, Kudu ge ba bōna gore mošebō ke wa  
nama. ke ge go fitlhile baeng, ba bōna  
gore re tla ūeba ka nama, empa  
ga ba fage mantaposana, ba boloisa.

Ke töki le lengwe ba ka bofaga, empa  
o tla huetsāna gore mošebō ge elē  
wa morogō ba o ts̄hetšē ditloogoba  
dikōkō goba lethoko. Ke gore morogō wa  
mohuta o we bare ke setlopya.

147

K 34/82

51

Dikoko Ke dilō tē dihwago maruleng, ke gore lebaka la mo basadi but topa marula buse go tlhabu marula, ke moka ba tēa ditgari tsā ōna ba dianega, tsā ōna. Ka morago ga mo motgope o fedile, gemosadi a e tsā masemong o tsā a diwele, bijale bijale gore ~~ce~~ dingobakantshe gae, o ditshela ka ditibeng.

Ka morago ga puso ya mabelé, ke moka basadi bu hwestane sebaka sa go dikoko. Ke gore ke lebaka la madula gae, ke modiro wa bona. Ba diapea ka dipito a gore difuthumale, ke gore ge ba dikoko go tla fo tsā bo mamokokonope, dibose Kudi, le ditlhakong ~~ba~~ ditshela, goba gemosadi a besetsitsé monna wa gagwe lehe, o wa montshetsu ke moka a ūba lehe ka tsōna. Ge kgope e ka likisa go ūba lehe ka tsōna, ka moswana o ka nyaka a utswa, ka motgwā o ditsefago ka ōna. Ditko le ietlhoko ba diodilema. Dilō tē we ka moka ga tsōna ba disetta ka lehudu, ba didira buyi bjo bosese.

147

K 34/82

52

Dibjana, dibjana tsā go tsolēla mokgonyana, mothepa ka noši o botaš mokgonyana ke gore monna wa gagwe, gore ke nyaka telo. Ke motka moaggana a monyakella, a motša gapē gore ke nyaka lhaana ke iserotwana le tsōna a monyakella. Je ele morifi go nyakēla ~~ya~~ yēna moetsana ka noši. Dibjana tsōwe o tīlo tsolēla monna wa gagwe go tsōna. Mokgonyana a ba motsolele mogopong wa matgolo wa gagwe go aila. Le je matgolo wa gagwe a ka thogadaya matgoweng, mogopa wa gagwe a basole-le yo mongwe go ōne.

Lebaka, ke gore go aile, ka gobane wa solēla yo mongwe wa monna, ke gore o tlolla monna wa gogo, gore ahwe.

E mpa go ribēga gona a ba swanēla go libēga, bu swanetš go nafēla ba fakēla le kgakgo. Le kgakgo le we le tla ja ke bana ka mabuyana ele molatšu, ka yobane molaō ore yo mogolo a swanēla yo ja molatšu, molatšu o ja ke banyane.

Je papago ngwana, a ka ja busswa a

147

K34/82

53

busia a bofu morwa wa gagwe, morwa wa gagwe, a swanêla gojêla ka mogopong wa pagugwe, wa ribulla a swara ka diatla goba a fu kêla se tswaneng sa gagwe, a kyona a ija. Go losâ gôna a losé, taba kgolo ke gore a mogêla ka diatla tê pedi. Mowe ke molaô ngwana yo mongwe le yo mongwe ge papagwe goba monna yo mongwe le yo mongwe a mofa selo o swanetê, go a mogêla ka dia-tla tê pedi.

Ge a saka a dira biale, ge ekemonne wa ôos o mita ka yôna matlhô. Ba bangwe ba la tlhêla fase, ke moka a topa e le fase. Ba bangwe, base kowa ngwana a mogêla ke moka ba go misâ ba fa ya mongwe, ke moka yêma a mogêla ka matsogô a mabedi ka goriale mo we o morutile molaô.

Melaô ya dilete a e êtelune, mono gugesü, ge bôna makgolo ba ka tsolêla motkonyana tsâ goja mogopong wa makgolo we gagwe, molato a se wa motkonyana, o we ja ka buka la gore a o tsobe. Gorlosâ go losé busadi, monna a losé, molaô ke go fo a mogêla ka diatla tê pedi.

147

K34/82

54

Monna molaò wa gagwe, ke maduma, ke gore ge  
 a yo nyathu buuswa, ke moka a-re tama dinkosi.  
 Ke moka baya. Mosadi' ge yo mogolu a ka kakkola ngwe-  
 na wa gagwe, bijale ngwana alla, ge a yo motséa  
 o kwasitama fise, ke moka u losa a kyone a  
 motéu. Godjale ka ge a bône mokakolo yomo-  
 ngwe a Kyogu motôko, a swanèla go Kyopêla  
 ka molomo, o Kyopêla ka go losa. Ge nte go thô-  
 ma yêna go Kyopêla, gôna ore golosâ. Ka a  
 tlhalosâ ka molomo gore ke Kyopêla dinko ke moka  
 a Kyone a mofa.

Ge mosadi' a ka setke a losa ge ngwana wa  
 gagwe alla, a foisa matsogô a gore o bëa  
 ngwana wa mokakolo ba kakkolo ge ba ke gôna  
 Kyauksi, ba moswara ke moku bu motipia, go  
 fitthêla a losa ba Kyone ba mofa ngwana wa  
 gagwe. Ge u Kyopêla motôko u setke a losa,  
 u ka sena a mofa motôko, a ku fo sholla  
 u Kyogu, a yoma a go fella ku à nökony.  
 Metkyopedi o zla yopola bothholu, ke moku ba  
 motse yore basola yu boyonu, wenu oile wa  
 nyabu mokakolo yo we.

Dikgarebe dija le bakgonyana ka ngwakong.  
 fêla pele go ja bakgonyana, ke mosayô kë

147

K34/82

55

moka go ja dikgarebe. Ke gore bare gobea tā goja, ke moka batwalla ngwako, ba dula ka kgakala. Gore ba feditsē goja, ke moka ba thōma go bolabola, ka le baka le we dikgarebe diwanetsē go bula ngwako. Ke molao wa gore ge batgonyana ba ija tā goja a ba ~~swanēla~~ gobolabola, ge ba ka bolabola ba sesu ba ja, ke mokangwa ko wa budiwa, a ba sa ja ba tlathwa le tlala.

Bogologolo, bare, dikgarebe tā twalla ngwako, batgonyana ba swanetsē goja dijō, ku ntle ie go bolabola, le gogothōla sehuba. H gōthōla sehuba ke moka dikgarebe tā bula ngwako, ke gore ba feditsē goja. Ge ba ka hwetāna gore ba file Kitimēla go gōthōla, ba sesu bajē, ke molato, ka gobane banyenya dijō tā magolo wa bona. Molato o we o lefa ke pudi.

Dōripō ya molata o we e ūxa gore nyusunu wa bona, le ge a ka mmekka a ka seke a ja dijō tā moreti wa bona. Ka gobane le ge esale kgarebe

147

K34/82

56

ga baji, ga bôna gata gore o gona yo a  
 Kgonâ go faga go fitisâ moredi wa bôna.  
 Ba molifisâ ba sa moretelle banyaka go  
 bôna gore otta gusa bjale ba bône yu bo-  
 tê gore a rute ~~mokgonyana~~ moredi wa  
 bôna.

Ka morago ~~ga~~ mowe, ke moka da bula le  
 batî, ka gobane mokgonyana o gotlhotsé. Ke  
 moka dikgarebe ditsena. Ha ngwakong, bayo khô-  
 ma go ja tsâ bôna dijô. Go fedile, ke moka  
 Kgarebe e ngwe, e kgela ~~bukgonyana~~  
 mapoto banwa. Ke moka go fedile, bjale  
 bu khôma gorailoka.

Dijô tê we tsâ ~~bukgonyana~~, ~~bukgonya-~~  
 na a ba swancla go ja dijô ka moka  
 ba festâ, ba swancôte go disia ga  
 mögô le morogo. Ga go kgathalege le  
 ge dijô ele tê dinjana goba morogo  
 ke o bose ba o sia. Dijô têwe di-  
 salago ditlaja ke methëpa goba bahu-  
 duwa mapoto ha tönar.

Ge dijô disedihae mokgonyana a ja a  
 fetâ, ga gona molato, dibjana tsâ dijô  
 be fo dibea, ka ngwakong, dikgarebe

147

K34/82

57

bôna ka noši ditla bôna gore, mokgonyana o feditsé tâ goja. Em pa ga gona molato tuba kgolo ke le épana ga mokgonyana kabaka la gore, batla moëpa ka gore mokgonyana o ja kudu. Jo bjale ka moroggô wa name a swanêla goja a o fetâ o swanetsé gošia. Ye a ka jâ a o fetâ ba tla se ke mpja, ka biakka la gore a ka ašia le negòra. Mokgonyana o šia se-góra methepa ya ūala e góra.

Mokgonyana ge a feditsé tâ goja a buli le batî ka noši, bôna methepa ba swanetsé go tla go bula. Je batka bula ka noši, ke molato ba rugile ba ga matgolo wa gagwe. Mokgonyana o swanetsé golifiswa ke ba ga matgolo wagagwe ka pudi.

Je ba ile ba mokhamothlhâle ka bjålwa o swanetsé go fo bonwa ka mowe ngwakong o we ba meileng go ôna, le ge a • Kua gore o tagilwe a swanêla go tswa ka ngwakong a tsâ magane le ba ga matgolo wa gagwe. Molao wa gagwe ka go fo valotta te ditga

147

K34/82

58

nebe ka ngwakong. Je a okua gore  
bjalwa ba moswere ka maatla kemoka  
a robale. Je a ka tiucla ka ntile  
ke molato, ka batka la gore onyaka go  
bonela baga makgolo ~~wa~~ gagwe, o  
lifiiswa ka pudi.

Dijô tiewe disiago ke mokgonyana  
dija ke dikgarebe, ga naka mowe ngwa-  
kong wa ba kgonyana. Je le bona ba  
ile ba disia, ba swanetsé go huduwa  
mapoto ka tsôna, mapoto a we ke a  
bakgonyana le bona dikgarebe. Je ba ile  
ba nwa a ba šita mogora bu fa ba ga ma-  
kgolo, bare, ke mafapoga a bana. Methepa  
ge e tsena ka ngwakong, ba Kwatama  
ka dikhuru, ba sepolo ka tsôna go fithê-  
~~ba~~ ba tsena ka ngwakong, ke moka ba  
loša. Go Kwatama ka dikhuru, ba Kwata-  
ma ge ba ile ga bo mosogana, ge mosogana  
aile ga bomothepa ga ba Kwatame, go loša  
gôna ba loša.

Mefago, ge mokgonyana ba mo file mo-  
dirô, ba mafagela tsâ go ja, ba mohudu-  
wêla le mapoto. Modirô o bjale ka

147

K34/82

59

Wa ngwakko, ka gobane o swanetsé goya  
 le fokeng go rema diphate, ge a tsō boyo  
 o hwehana mapoto a molitile ka ngwakkong  
 wa gagwe. Ke moka wa nwa le ge di-  
 kgarebe disegóna. O ga dikélwa ditloa,  
 'e maha ba mesetsa, maha a go bese-  
 tsu motgonyana a ba tħatħabotsé a kwa-  
 pišwa gu bote, ke moka ba fakħela tħa-  
 ameng ba yo moja ka ngwakkong.

Dikyong, dikgarebe ge dia go roba di-  
 kyong difoya dinos. Mosthang diaqo le  
 dikgarebe ke tħuki la mo, ba bixxle moth-  
 pu, bijle ka tħuki, le we dikgarebe di  
 swanetsé yo flogħla ngwetki tħar boċċa  
 għad, għonni ba swanetsé yo ja kgonen  
 gorobbela ngwetki dikkone tie we u tħa-  
 go ţale a peċċa minnha wa għagħ-  
 ka ħōna. Kia iċċuki kwekxi ja ie  
 mesogħana ba yo ba remela dikknej  
 dikyong, ge ba boyo dikknej, ke moka borma-  
 kgħidha ba boċċa għad, ngwetki e-żu  
 bogadi.

S 12 go tħabaga dikgarebe.  
 Moiġi wa maniwa ka ngwakkong wa ba-

147

K34/82

60

Kgonyana, ke motthapisi' wa bona, yo we a  
toogago u bu tihupisa e sute gosasa. Mo-  
thepe o isá manuswa pele, ka morago, ga mo-  
we, ke moka, ke motte o isé metsi a gothha-  
pa, a fittha a bea, a kwatamile fuse  
ka dikhuru, a losa, ba modumela ku gore  
morena, ke mokue a inumologa, a tsúar a  
tsavalle ngwukko.

Ja gome se we bukgonyana be swanetsigo  
go sentsha. Ba kgonyana bu nkhu ka me-  
tsi u go bu tsosar, ke gore ke metsi a go  
ba tihupisa letutsi le setu le thube, ña  
ba fukela oculo ka gase gu metsi le yena  
motnepage a eye go a fulatsa o trioma a  
tsentha se atua ka sekotlony, ke moka  
a kyona a fulatsa. Je de metsi a gothha-  
pa ge ba ija a nu motatu. Je buile ba nkha  
sekolo motho bu sebea Kyaufisi le setihape-  
élo.

Dilwana dilwana tsé we dintshisíwago  
ke methepe, dilwana té biale, ka yotosé,  
go tihupisa le ge bu ile bu tihubela ka-  
Kgonyana pudi, o tsabe gore dibére ká  
pudi bu ja ka selo, le nama ya yone

147

K34/82

61

ba tā ka selo, ga mögō le go dikula mē-nō bu dikula ka selo. Dilō tē we ka moka ba fu mothepa yo mangwe a diswara. mokhang bulgonyana ba illogugo, ke motta ba mafazie bulgobatiana ba ntīne gama tsōna. Ge ele mang motseiwa yēn a huetāne selo, fēla ge ba bōna gore dilō tē we ke tē dinkī, bu mofa se veywe. Ge ditibū dikka Emia ka mokhwa o mangwe dilō tē we ga disorini.

he ge motho a kare, wa dithagisā pe-le gu ka tihol, ga gona le motho ka o tēe yo we a ka teletāgo. Ke dilō tēa ditigarebe le Masoguna, le gōne gu dina batibate.

### S 13. Modiro wa methepa.

Modiro wa mokgonyana le methepa, ge mokgonyana a ile bogweny. Ge gona modiro o we mokgonyana a ka o diuyu, o tinwa fēla le methepa ba ralita que. Modiro ule mokgonyana ke wa mo, matyalo wa gyewa, a ile ase, mokgonyana a mouyele isāles, yoba sethopa, yoba nywukō, goba lešuka la dikolobe goba dijedj, ke gona

147

K34/82

62

modirô o we o ŋoma kantle le methepa  
je go aene modirô, ka morugo ga mo bille  
tsâ go ja, ba fotloga ba ya mowe ba goro-  
tago.

Ditgarebe tsôna diatloga tsâ ya ditgoneng,  
musemonq bu ka seke ba yo tihugola, ka go-  
bene a ba zîela modirô wa go tihugola. Mo-  
dirô we bôna ke go a peêla bukgonyana, je  
letsatsi le ya madikclô mangarebe a swanetsé  
gorwala ditgone bu boclé gue, go a peêla  
mangonyana, bu bangwe ba ya go kigametsi;  
ba bangwe bu tsila bu go tsâr mollô. Ba-  
ngonyana le bôna ba swanetsé go bôna goxe  
letsatsi le a ba ŋia, ba phukisé go boclá  
bagwengi. Gonâ le molclô o oreyo. Motgonya-  
na a dinkel le letsatsi nugen.

je letsatsi le ka modikella nugen, yêna  
o wka audi, je a fitna ka le burka le we  
e ang lona, otsuuli ba motnepa bu  
morfien.

je ba ile ba ŋipa motgonyana goxe a  
jê nyuako, yêna motgonyana le matgutie  
wagugwe, bu swala dilepê bedi ga bôna  
ke moka, ba yo riya diphate, gu bue le

147

K34/82

63

methepa bôna ba le baba bedi, ke moka ba yo  
ripa diphate ba ditgobakanya. Ge letkâti le-  
e medikêlo ke moka yo mongwe le yo mongwe  
o rwala, târ gagwe ba ya natô boqwe. Di-  
Ngurebe bôna difaga, târ goja.

Ga go motho yo we a ka thusûgo motgonya-  
na gorêma ~~diphate~~, mothusi wa motgonya-  
na, ke yêna matgolo wa gagwe ka go dira  
bijalwa, ke jôna banna ba tlaya ba mothu-  
sa go rêma diphate. Ga mögô le matgutle  
wa monna, yêna ke modiro wa gagwe  
le ge ba za dira bijalwa ke molea gôre  
a yo rêma naê.

Mothang matgolo wa gagwe a dirile  
bijalwa bja go lekella motgonyana, go ya  
banna ba bantsi ba latella bijalwa le ba-  
audi baya gorwala diphate, ba ditlisâ gao  
Ge go sena bijalwa ba fotsa bu go fetsa  
o elua le mosomô le matgutle wa gago,  
go fitihela le fetsa.

Mediro ya go fa motgonyana, kumoka e  
twa ga matgolo wa gagwe. Ge a bôna  
gore once le modiro, o botse sebutsa  
gore sepela o botse motgonyana a dire

147

K34/82

64

modirô wa gore, mokgonyana a na maatla  
a poguna, o swanetsé go ſoma, bijale ka  
ge matgolo wa gagwe a motšá, o-retella  
naka lu tlou. Taba Kgolo ke tlhomphb, ka  
gobane ngwana wa moreba gu ba monya-  
ke, ke ngwana wa metkwa e mebe, ka go-  
riale mosadi o tla tséa Kgole.

Medirô e we mokgonyana a ka finago  
ke makgolo wa gagwe, ke e: go aga lesá-  
ka la dikgomo, go aga ngwakô, go aga seti-  
ba, go aga lesála la mabélé, gobétlia  
mphini le gobétlia mose wa gore matgolo wa  
gagwe a setle ka ôna gamigô le go gôna  
le batî. Medirô e we, ga ba modiri gore  
a e ſome ka motšá gu yôna ba Kgone  
ba mofa mosadi, a owa, ba mofa ka otec  
yobia ka medi.

Ka tšati le lengwe ba mofa modirô  
wa goaga ngwakô, bijale ngwakô ke  
dolo se segolo, se we motho areg,  
go aga ôna, ba molefa ka Kgomo-  
ge ele mokgonyana, ore go fêga re-  
tlhororo go-dimo ke moka a dula gó-  
dimo, ge ba mofolosâ gôna bantsha

■ 147

K34/82

65

Mosadi gore a mmeke. Kantle le go-re ba mofolose ke mosadi, mokgonyana ga fologe, ka baka la molaô ba kaseke ba molesetsâ gôdimu ba swanetsê go mofolosâ, ka gobane ge ba mosupa modomo wa ngwakô ba diretoë gore ba tla mofa mosadi wagagwe, goba geebe ba sarate go mofa mosadi ebe ba swanetsê go mosupa modomo o mongwe ka ntle le ngwakô.

Taba e we, ekaba ba swabisitsê mokgonyana wa bonas, ka goriale mo we le yêna ge a ka fologa, Kantle le polêlô a ka fo 'tloga, ke gore ba ga magolo wa gagwe, ga ba monyuke ba moswabisitsê, le dilô tâ gagwe a ka dinyaka ba mofa. Mowe rehwebsâna seema, bjale ka ge taba e ngwe le e ngwe ena le seema za yêna.

Seema se serego, molehangwed; o leta le fisi.

Mokgonyana a fologa ka nosi; a Kanapa a swaria tsela ya goya ga gabô, ka goriale mowe, le lebaka la gonyaka dilô tâ

147

K34/82

66

gagwe ga matgolo wa gagwe le ka kwala.  
 ge a bolêla gore ba ga matgolo a bantba  
 te. Le tekgotla le ka éma naë gore leile  
 la dîclang, ge le re mokgonyana agé ngwa-  
 ko, el le tsêbe gore ke molaô, ge mokgonya-  
 na a feditsé ngwako, o swanetsé godu-  
 la gôdimu qu tshaka ba ga matgolo wa  
 gagwe ba mo folojé ka go mo fa mosadi wa  
 gagwe ?? Ge ebe le sanyake gomofa mosadi  
 nkabe la se mo agise ngwako, mediro ke  
 e mentâi nkabe le mo fe o mongwe. Buswa-  
 netse go morapêla.

Mokgonyana ge matgolo wa gagwe aile a  
 mophosetsâ, o morapêla ka bijalwa. Ke  
 Mokgonyana yo we a rapêlago ka seruiwa  
 o we ke molaô.

Ge tshemo ya matgolo wa gagwe ena  
 le matsâng le ôna ke mo ômô o we ba  
 ka nago mokgonyana gore a yo ripu matsâ-  
 ne. Ke modiro o we a o fago ke ma-  
 kgolo wa gagwe a ka setke a gamago  
 ya go zoma, o swanetsé go o zoma.  
 Go ba ba mo fa mediro wa go thetha tshê-  
 mo le ôna o swanetsé go thetha.

147

K34/82

67

Ge ele mabapi le go zihagola, ba ga mangolo, ba swanetsé go dira bijalwa, ke moka ba yo bega, batgonyana, gore ba rafe letéma, le thusá matigolo wa bóna go zihagola, le théma le we ke letéma la sekgonyana. Batla dira bjale ba sapa batho, ba go batthusá go ekéla matigolo wa bóna.

Molaudi ~~ke yéna~~ matigolo wa bóna, ge a nyaka gore batgonyana ba tsogéle, ~~ke yéna~~ a ba botágo goba el ba tsogéle ~~ke yéna~~ gapé, ge ba sa tsogéle, ba tówa ballé tóá go ja tóá bóna gae. Ge ba tsogéla matigolo wa bóna, o swanetsé go ba fagéla tóá go ja, o Haba a ba zihabéla letkogo, ~~ke morágó wa bóna~~.

~~Modirò owe wa sekgonyana ke modirò wa boina, ka gobane ge ba ile ba thóma e sale go nasa ba zihwa ba zihagola go fitihéla letáksi te dikéla. Gobjale le ge baile ba llé tóá go ja tóá bóna ba zloga tshemong ka gore letáksi la dikéla. Ba khutsá ga bedi molcháting, ge ba ija tóá go ja, kamorago ke moka banwa bijalwa, la bobedi ke ge ba enwa dikgopélo.~~

147

K34/82

68

Dikgopêla ke gore ke mabjalwa a we bare.  
go ge ba ba tshella, ke moka yo mongwe le  
yo mongwe a sepeêla ka noši.

Kobo ya bošego le patši, ditsô tsêwe ba  
dinyatka ga motšonyana, ge motšonyana a kgo-  
pêla segô sa metsi; pele ga gore ba mo-  
ga fêle mosadi wa gagwe. Dikobo a di-  
thibele gore ba ka seké ba fa motšonyana  
mošomo, ba mofa mošomo, ka morago a di-  
ntsha. Ke molaô motšonyana yo mongwe le yo  
mongwe ge a nyaka gobekka, ba swanetšé gomo-  
nyakêla Kobo ya mmago ngwana le patši yapapa-  
go ngwana batkgone ba mofa mosadi wa gagwe  
a beka.

Mediro e bjale, ka ya go disâr dikgomp  
go leta dinonyana le ditshwene goba go tsoma,  
ga se yôna mediro e ba ka efago motšonya-  
na. E thekô le mediro ya banna, go leta  
ditshwene le dinonyana ke mediro ya ba  
bu nyana. Ge ele mabapi le go tsoma ke  
modiro wa babagolo, empa ba ka seké  
bu moroma. Yêna ka noši ge a rata go  
tsoma a ka foya, a ka seké a tloga ale  
bogweng, ge a e ya go tsoma a ka fotšwa

147

K34/82

69

a le gagabo. Kemoka ge a tō bolaya o  
dibea ka ngwakong wa mmagwe, Kemoka  
ba a bēla ba ga matgolo wa bōna

Go tsoma gona le Kotse gagolo, ka bura  
la gore gona le chiphāfotō tē dingwe tō  
bogale, tsā go tsoma betho. Ka goriale mowe  
motgonyana a swanēla go tīwa a le bogwans  
a ya go tsoma. O zia ba a tlhokang ka  
gobane ba molaēla dikgogo, le gona bu ka  
epa batwadi ba mothepa, ka gore ngwa-  
na wa renu a ba morate, ba mogapeletsā  
go tsoma, bare ke inju ba ka seke ba mo-  
laēla Kgogo.

Seema se sa gore morō motohe fēla  
ba ūbi, ba tsumi pelo diababa. Ke  
nnete, mōomō wa go tsoma o boima  
gagolo, o bile ona le Kotse, ka goriale  
mowe, matgolo wa motho a swanēla gor-  
na motgonyana gore a go tsoma.

Boima bije ūna, ke gotlhwa motho a ū-  
tlhu le lefoka, a phema digugabi, motho-  
moy o hwetsāna noga ke moka, o thōma  
go tshabo, goba o hwetsāna phāfotō  
ya bogale ke moka le yōne e thōma go-

147

Iwa naē.

K34/82

70

Bjale ka diphōfōlō tōe, tlou, ke phōfōlō e kgolo Kudu, ke yōna e we e fetugo di phōfōlō tā naga ka moka, empa guelebe, ge motho a e bōna a phema, gore moye wa gagwe wa seke wa e fitihella ka go thēya phefō. Ke go phimia dimpja gore tsū seke tā e gāga ka le fetsila yōna.

Tlou a elebe, e thoma ke dimpja, bjale ke tōna tōe we ditla batelago batsumi motshabō. Phōfōlō e mustla gagolo, e roba ditlhare ke moka e tōame e phōsa batho le dimpja ka tōna, bōna ba le matshabong o mogolo gagolo, ba we ba tsabago gore a e Kgone gabōna Kgole, ba diq thēya phefō ba seke ba Kitima ka mustla. Ba palakanamongwe a seke a tsabago we geni o go ka e, bana batgwale ba bitsānu ka meludi. Batsumi ba sepele le dinaka tā manata a diphōfōlō ke moka ba letsā tōna gore yo mongwe le yo mongwe a kwe, ke moka iu Kyobatsumi.

Thugetsē, le yōna ke phōfōlō ya golwa

147

K34/82

71

Kudu, ka gobane dimpja tsā e hwetsāna,  
 ja e tshabe ka maatla, e fokitima go  
 se gokue, ke moka ya hwetsāna molala ya  
 ēma, ke gore e Kwatama fuse ka dikhuru.  
 Motumi yo a tsabago, o swanetsē gore  
 go fitba, a raka dimpja, gore dième kyo-  
 le nuyō.

Yé gona motho le ka ~~ot~~ tee, yo we a  
 ka yayo ka gobane, ke motalem, ge eku bō-  
 nu motho ku ~~fitlhō~~ ke moka e tlogēla  
 dimpja e tukisa motho, ge yo sema setha-  
 re yoba ditlhare Kyufisi, o swanetsē gotizi-  
 mu o boēla kowa le kowa go fitnēla o  
 fitlhā ditlhareng a tshisla na òmne, ke  
 gore o potu ku òmne, ge ona lefelo ge  
 etilo feta mowę, o swanetsē go etlhā-  
 bu ka leoume. Ké e bolaya ku òmne mo-  
 ky ~~wā~~ owe.

Phōofolō e we bulog a ke Thagetsi, e bo-  
 gale kudu, ge le bōna gore dimpja tsē le  
 nego nubō a ditkebe ya botse, go ka one  
 gore le diruke, ka gobane la tthokagadi-  
 ra bijale dimpja ku moka yo dibolaya ya  
 tswa ya sepele, kemone ba tuumi bubōe-

la gae, ba ŋitkere marumu.

Tau, le yôna, ke sebuta se ŋoro, le yôna bu e bôna, bu bonywe ba tshaba, Kganthe yôna molaò wa yôna ke gore ba tsumiba Kyobukane felo go tee, le ge e ga lifile bjang le bjang, le seke la palakana le foëma, etla fo fitlu e letshela ka lerole, mafellong etlabe ye tloya. Le yôna ya ekbe e fo lebela ke dimpja.

Nkwe, le yôna ke phoofoföga bogale, bjale dimpja dire go e -attisa, ke moka batumi bathoma gore ba e bolaya, fela gachwe fela, yo miengwe e swanetsé go mogobatsá Hudu motho wa go nyaka go sulla nthagô, goba wa go sepetela theko.

Pela ke peebaz empa, motho o swanetsé go tlhökömélæ ge a bolaya yôna. Wa e wela godimu ka buka la bonyane bija yône e tla gogobatsá, ya goloma a e tue ke moka e tlhuhwêla mmeleng wa gugo, ye dimpja dile kyanfisi, npa o leke ka muatla go dirakéla gore disene tû e twasa ka yobune dikka go gobadiisa, ka gore tsôna di tla e twasa tû e dubatsá dibile di

147

K34/82

73

e gôga, o tsêbe e ngwe e gôgêla ga yâne, Ka goriale pela etla ba ya stoga le nema ya motho yola e molomilego.

lê pela e golumile, tlhuba motgozi yo mongwe wa motsumi o tla ba a fizha, Kemoka a e bolaz, a nyakêle phate a e fakêle ka ganong ga yâna, a tihamisi le guno la yâna e kgone e tswa. Pela le ge ile ya bolasiva wa e bôna gore e hwile o sete wago-pole gore e hwile, wa fo tsâa wa ūka-sa, a owa, fakêla phate ka ganong ga yâne gore ge e kae idibuluga ya sete ya kgona go goloma elome phate. Wa thoka go dira bijale ka akwane o ka fokwa e golumile ka nthago. Ke tsôna dikotselé boima tsâga toma.

Ka goriale mowe makgolo wa motgonyana a ka sete a gapelêtsâ motgonyana wa gagwe, gore a yo toma. Ka polêlo ya makgolo wa gagwe a kaga, motho o mongwe a boy a sagobula, bijale ka tsâti le lengwe a boy a gobetsé, Kgoriale mowe, bôna baga makgolo a barate motgonyana wa bôna.

K34/82

74

147

Makgolo a ka fa mokgonyana modiro o mogolo, mokgonyana a ka setse a guna, o swanetségo fo katana naô. Makgolo ka noši o tla bona gore modiro ke o mogolo, kemoka a dira bja-lwa a gêlepa mokgonyana wa gagwe, modirogu o bolae motho. Mowe re hwetsâna seema de barego maatla a monna a fele, monna ke thukadu.

Thukadu o ka bona, e épa melete e megolo ya goya Kgole. E mengwe e a épa ya setse ya dula go yôna, ya feta yo épa e mengwe. Thukadu ba e bitsâ gore ke modimo, ka batla la mediro ya yôna ya go épa melete. Melete ya yôna ebe e thusâ ba gologolo, ka go boloka bahu ka ga yôna.

Modiro o we ba ka dirago gore mokgonyana a tswela pese le go dire mediro e mengata, ke ge mokgonyana a ile atlhella Kgole monyalong wa gagwe. E bile ke yêna mokgonyana ka noši yo we a botago ba ga makgolo wa gagwe gore nthu weng, ke tla ba ke leswalla dikgong ba ga makgolo, ba modumella.

147

K34/82

75

Gona mowe ba swanetsē go ūmisiū motgonycana ka motgwa o ba ka kyonago. Le ga ba ka morūpa mediro o fe le ofe o swanetsē go ūoma, ka goriale mowe o poma dilō tše dingwe tše we dimotihaleletségo. O ūoma a lebjale elegore o dutsi le mosadi wa gagwe.

Ge a bôna gore mediro ya ga makgolô wa gagwe e buima yêna ka noši o swanetsē go kwana le mosadi wa gagwe ke moka ba tshabe. Gona mowe ke gore o tla ba a khutsitsē mediro ya ga makgolô wa gagwe.

Go ngala ga motgonycana, ge mongonyana a kare a tloga bogweng a tloga ka go ngala, ba ga makgolô wa gagwe ga ban na taba bu fo homola ba dula lengwana wa bôna, a ba nobe, le baka letia fitka lewe, motgonycana a tloga nyaka gobekka mosadi.

Mongonyana a swanela go romu kqaišédi yd gagwe gore a yo betka mosadi; a kce moromela fêla gore a yo tshabisu mosadi; ge a kayee a kwana nae gôna golukile.

147

K34/82

76

Ge mosadi a kaya a gana, gôna mowe, mokgonyana ge a boifa goya, o roma sebaka gore so morapella ga makgolo wa gagwe ka pudi.

Ku morugô ke gôna mowe mokgonyana otla kgona yo ya bogweng go kgopela mosadi wa gagwe. Ba mmekêlago ba mmekêlaké moka a tloga le mosadi.

Metheng ya ~~botchono~~, makgolo makgolo wa mokgonyana, ora mokgonyana gore a agêngwa-kô, ge a bona gore a ke ne selo o fo aga. Ge a bona gore o na le selo, ora baga makgolo wa gagwe gore go lükile ke tla nyakse-le motho wa gotla go aga ke tla mokfa.

Gobu lena ba ga makgolo ge gona leyo le motsebago gore o kgona yo aga le ka motša a agu nna ke tla molefa. Ke moka moagi ge a bonetše o ega, mokgonyana o iefo moagi ka mokwa o, ofa bu ga makgolo wa gagwe tshelete e we ba kwango ka yôna, ke moka bagu makgolo bu a fa mougi ka diatla tâa bona.

Go tshaba mediro ya ga makgolo wa gago, ge mediro ya gôna e safele. Ke go kwuna le mothepa ke moka ba tscha-

ba.

Bjale ka ge go tlhelišitswe gore mokgonyana o dira mediro ya mangolo wa gagwe a ditši le mosadi wa gagwe. Ka goriale mo we mediro ya ge mangolo wa gagwe e sa fete. Mokgonyana ke yēna a leka go bolabola le mosadi wa gagwe yore ba tshabe, mosadi a su nyatše gore a tshabe le monne wa gagē.

Batho ba ~~teloko~~ ta bo mothepa, bu bangwe bu tla bona yore modiro o ke omogolo, be tla leka go thikisū mokgonyana gore mothepa a dumèle a tshibe le monne wa gagwe. Ga ba motsé batswadi ba dikwa ba motsetsa thopeny. Mothepa otla be e dikwa a tshaba le monne wa gagwe ke gona bjale atla go khutsa mediro ya mangolo wa gagwe.

Ge bakwane, ke mona ba be lesetsé ba robula ya se kowa bu kyometsé ke mona bu bula le batši la bona bu tswa batloge. Ku moswana bu tla fo bona letšatsi le bille le tshaba ba sa tsoge, inefelō ke tlaya go kôkôta le batši, bakwa go a fetole motho, ge ba bula bahwe-

147

K34/82

78

tāna lesome goba nku godimū gu le-gogo. Ke gōna ba thāmago go tséba gore batho ba tħugile.

Go tħabæ, ka lebaka le lengwe yēna mothepa, o fo thōna go fapanu le bu-tswadi, ka goriale maww o divella gore ba motogħe, ~~a hwekkāne~~ lebaka ta gobotu monna wa għażże, gore a re tħogħi. Je ba tħabile ka mokgħawa o we, mokonyana o rona sebakk ga matgħolo wa għażże, gore nyukellang mono ka jidu, pudi għażi nku ya go tħibis ħam-kjolo wa għażże.

Matgħolo wa għażże, wa mosudi, Kemika o ya għad għad bormokonyana go phupha matlala, ke mokka ba nħha nku għażi kymmo ya go rata matgħolo wa bona ka jōne.

S14. Motseiwa le bormatkattieba etiċċa go mōgg.

Ka mabuñana ge bakkonyana ba fediex go ja, ke mokka dikgħarebe tħena ka ngħaw-kong ga mōgg iż-żebi, ba tħena ka ngħaw-kong ba kwestan il-fase ka dikkhu

147

K34/82

79

ru, ba fittha ba lōā, kemoka ba kgonyana ba dumēla, ba kgona ba inamologa. Go nwēā dikguebe, ba dinwesa t̄āt̄i le batkgonyana, ba fitthago ka lona ke moka go fedile. Matséti a mangwe em molato.

Matséiwa ke molaō wa gore a Khurupēk kobo ya bōego, goba tuku. he ge a dut̄i a lebane le ba-kgonyana o wa huvalla a lebella gōele. He ba maledis̄a a bolabole, o boledis̄a ke kgarebe e ngwe, ke moka a fela a ba t̄halōe-t̄ā se we se bolélago ke matséiwa, bjale bjale.

S15 Dinwesa t̄ā matséiwa.

Motséiwa, o swanet̄e go nwesiwa, ge a sa nwesiwa ga ee gatihana ke ba boga-di wa ba t̄haba ka go Khurupēla kobo ya gagwe, le gôna a nyaké go ba boledis̄e empu go bie dumedis̄a jona wee ba demedis̄a ka go kwachama fave kadi-Khuru, a lōā, ba dumēla ge a thago-ga mowe, ke moka wa t̄loga a sa ēma nubo.

Molaô mosetsana a sepele a e noši, ba sepele ba leba babedi. Ke gore motšéina ge o ilo a feta, ba ſala ba bolabola le mmati wa gagwe, ke yêna yo we a tlaya-go a motlhalosetša sewe se boklago ke ba bogadi. Go bjale ge a ka tlhatana le monna wa gagwe, ba no modumedisâ bjale ka ge ba dumedisâ ba bangwe, ke moka yêna wa feta, o ſala a bolabola le mmati wa gagwe.

Ge a le noši, a bona gore otlhakana le wa bogadi, o a roga a fodiratše nkelgo o ya ka ntšle, ke moka ke motšhabêle. Le ge a yo ga tlhana le monna wa gagwe o dira bjale.

Go motshabolla, motgonyana o ntšha le some goba müseleng a matthano a go tshabola gore mosadi wa gagwe a se ke a motshaba a moledisê, a seke a motshabæ. Gonu mowe o tla moledisâ empe ge eie go Khurupela gona o tla tšvèle pele le go Khurupela. Selo sa gore mosadi a bu la bëdisê monna wa gagê, mothang ditabu di eme ka motgwa

147

K 34/82

81

o mongwe, se a tšwa ka gobane Kemo-  
laô wa gore mosadi' wa nwesiwa ge abo-  
la budisâ manna wa gugwe.

Go monwesa gore a Khurupule Kobo, moso-  
gana o nwesa mothepa wa gugwe gore  
a Khurupule' Kobo ka lesome gaba ponho  
ba we ba tšwago ka melapeng. Je ba se-  
šu ba ~~mos~~ monwesa a Khurupulle, o fo  
Khurupêla.

S 16. Go Khurupulla Kobo.

Go Khurupêla ke molaô e bille ke modiro  
ka gobane a ka setke a lebala go Khurupê-  
la, a lebala a setke a Khurupêla a  
le bona gugabo ke thabeng, a ka setke  
a nwesa ke motho. Batla ba basamone  
šeng ka gobane ba mone, o swanetsé  
go Khurupêla lebaku ka motlo go fitkhê.  
ia bi manwesa. Ke mputzô wa modiro  
we gugwe.

S 17. Go tšhaba Makgolo.

Mokgonyuna o swanetsé go tšhaba makgolo  
wa gugwe, bijale ka makgolo wa gugwe  
ye a motšhaba. Go tšhaba ga go fo tša-  
be mothepa le le oogana fela. Tšhabo

• Kgolo ke ya matgolo wa gagwe. Ge ele  
mubepi le Mokgonyana go dimu ja mosadi  
wa gagwe a motshabe ke yona e tshabago  
monna wa gagwe.

Matgolo wa mokgonyana, ge a ditši a  
bôna mokgonyana o thôma go thakgoga ke  
moka a tloge, ke gôna a nyatše go lebana  
le mokgonyana ka masthö. Go bjale ka geba  
ile go tsâma ba tala mabjalwa, ba ga  
tlhane, mokgonyana o awanetsé gore mowe  
a duligo a tshisele, matgolo wa gagwe  
ke yêne o tla keta bjale.

Mokgonyana a nechweše matgolo wa gagwe.  
Motlhäng o we mokgonyana a bekgomo-  
sadi wa gagwe, ge mosadi a ile a dula  
bogadi ngwaga, mokgonyana le matgolo wa ga-  
gue ke moka a ba sa tsabana. Go sala  
fela tlhomphano, mabjalwa ba sielana  
le dituba ba boledisaná ba ditši felô go  
tee.

Ge mothepa a be ana le moratho, bjale  
mosogana yo mangwe a fitlhü a kwana  
nae, yola mogolo yola mokgonyana, ke moka  
o tsheetsé ke yo moswa. Magogo balla

147

K34/82

83

yo moswa, yola mogolo yola a ka fadula  
 le bannu Kgorong a sana molato, empe di-  
 jo tsöna ba mofela ka lapenggoba ka ngwakong  
 ba moalla le gogô.

Makgolo ge a gathana le motkgonyana tele-  
 ny, mothomong yo a roga motkgonyana Mogongwe  
 matyolo wa gagwe, gore ka moka ba tshubana.  
 Makgolo wa gagwe ~~o~~ swanetsé go tòba Khuru,  
 ge a dimedisa motkgonyana, motkgonyana le  
 yéna o rola mongutsé.

Motkgonyana ge a dutsi na ngwakong ke  
 moka makgolo wa gagwe a tia dula  
 molomong wa ngwakko gore a tóemame-  
 gane le motkgonyana wa gagwe, bijale mo-  
 kgonyana a nyaka gone a tswéle kantle,  
 a ka setse a Kgorong go tswa, o tia fotko-  
 tella, ge ele gore o kwa gore wa go-  
 bala, o botse kyarebe e nywe yore e bo-  
 tsé makgolo wa gagwe o nyaka go tswa.  
 Kyarebe e botse makgolo wa motkgonyana  
 yore motkgonyana o nyaka go tswéla kantle  
 ke moka a bofe sebaka.

Kudu dikgomo tsa go tswa motkgonyana  
 ge dile tsa tswa mosadi yo mongwe

147

K34/82

84

yo we elego mamuni wa ditgomo tē  
 we, makgolo wa motgonyana o swanetsē  
 go dira bjaluwa, a ūupe motgonyana gore  
 makgolo wa gago ke yo. Ke gore ke makgo-  
 lo wa ngecena wa gagwe, ka gobane  
 morwa wagagwe, o swanetsē go tsēa  
 mosadi gōna. Ke yēna makgolo wagagwe  
 yo moyolo yo we a swanetsē gore a  
 matshabe.

S 18. Dikwēsanō tsā masaganulemthepa.  
 Ge gona molato, ge ba feditsē go ja  
 dijō tsā ka mabanyana ditgarebe le masoga-  
 na ba noba ba Kwerana ka mokwā  
 o ba ka Kgonyo. Yo we a yago a Kuata  
 ke setlaēla, ka gobane le yēna a Kanō  
 mokwēra.

Dikwēsanō ke tē dinkī, bjale Hage  
 yo mongwe o Ka Kwa a era yo mongwe  
 a Ka ra yomongwe are boēla kowa le  
 nkō e nkego ke legupa, yola le yēna, are  
 ke Kwēra ke bafe, ba boso bjo nkego  
 ke pitsā. Yola le yēna a mofetola, are  
 ditsebe o Karé baya, Kganthe ba boyd,  
 yola are tihogō ya sekgasatkgathana o

147

K34/82

85

Kare ke tlhogô ya tshwene, boela kowa  
le melomo ya ditskesela, wena dinkzokare  
ke molokwa wa patê bjale bjale.

Ge batennwe, ke go kuerana, kemoka  
bathoma goba ba raloka, ke gore mowé  
masoyana bu heya mutswélé. Yola oswara  
wa gagwe yola wa gagwe, yowé a sekiwi-  
go ke motšiwa, sewe monna wa gagwe a  
ka se disugo ge a nyaka go bolabola naé, a  
ku fo moledi ka molaé, kantle le goba a  
moswara swara.

Ge a ka bu a moswara swara góna  
mothepa a phonyotga, kemoka o wa tsúwa  
o e tisú le batshwadi' ba gagwe. Bala ba  
bo makgatle bóna ba ku fo baralukisa ka  
mokwá o ba ka kgonago. Ka sebaka se  
sengwe masogana ba batia, empa ba ka  
setke bu lla. Mo yangwe ditsgarebe ke tsóna  
dikateletsá lesogana ke moka ba motšipa  
ka maswena pale.

Ge yo mongwe wa bóna a okwa botlo-  
ko, ge a teiwa, goba ge a tsípiwa o  
swunetsé gorapéla ka motho yo megalo  
are, ke rapeté ka mokete, kemoka ba

147

K34/82

86

molesetsā, ke gore ge a rapēla o kwa bo-tloko, ge o ka fo tswela pele le gomotia mafelong a kaba a lla.

Ge bie bagolo ba ka motwa a lla, gaba na tuba nacē, fēla ge a ka bulakeba-ti a lla e le kantle, ke mowe ba kumutšāago gore molata heng, ke motka a batiba-loetsē. Mowe ba swanetsē go kgalema bu kgonyana gore leswanetsē go suloka nabo ga botse. A a wuka wa rapēla ge agotia, une keilo ka rapēla ka mokete, mowe bie swanetsē go motsā gore o wa monyatsā motho a rapēla re a molesa.

Batla ba botsā gore tuba e we a renya ke ya gore ge motho a rupetsē, ke motka la tswela pele le go motia, ge le ka boletsā letsebe gore letla lifiswa, ka baka lanya-tšōna ya lenu, ga onyatsē ngwana yowe, onyatsā yowe a rupetsēgo ka yēna, kemotku ba swanetsē go kwa.

Ihaloki e ngwe, ke gore le baka la mogatonye, ke motka, ba gotšā mollō ka ngwana-kong, mollō one ba dirēla gore ka ngwakonq yobe le burithō. Ka baka la go tshe-

147

K34/82

87

Kga ga basekana, ba dia gore mola mollo o tuka, Kemoka ba ts  a ditkyone ts  e tula. Kemoka ba dibesa ka bongata se besong gore didine moi o moyolo. Bona Kemoka ba ts  ela kantle batwalla le bat  . Ba Kyonyana Kemoka ba fesella Kemollo ba th  ma gogothola. Ka gare ga ngwako, Kemokue ba gome ba ba kw  le bathoko ba bulu ngwak  , ba ntsh   dis   ba dilatthele ka kgakala.

Ka lebaka le lengwe, ba fo ts  wa berwede le gone la mailakoko, ke gore ke ditsho   ts   dingwe ts   go phela, ka gare ga diphang   ga ditkota ts   go om  . Ditsho   ts  we diloma Kudu. Baye, Kowa ba go ts  se mo-118 Kemoka ba bes   le gone lewe, ditsho   ge dietwa, mollo Kemoka ditsh  wa ka le goneng dipulukane le rebato, ditshoma go loma bu Kyonyana, b  ne ba ts  habets   ka nt  le, ke motke ka morugo ya sebaka ba boye bu bula lebat  , Kemoka ba fe  la ba ts  ue le gone.

Mothuthuthaa, one le iona ke mothu-  
re o mongwe wa go setoke. Mothare one

147

K34/82

88

wa thathaphne wa nya dithase tše dinko,  
 dithase tšu ônu dia tshuba, empa ge ba  
 ile bu se o ŋikinye ga o thathaphne Kudu,  
 ge ba ile bu o ŋikinya ka go kgotla magula  
 a ône, le tla tshuba ka mokha ka ngwakong,  
 ka gabune o nya dithase tše dikyolo ka  
 maetla.

Ge ditaloko tsâ mohutu o we difile  
 dikyure dibuile, ka ngwakong masogana  
 le ône bu tla thômu go batia ka mokwa  
 o we ba ka Kgongo. Ka bafya la papadi ya  
 bôna e ſoro, le bôna ba ka setše bulla,  
 ba fohomola. Mengwako ya Kgale e be eze-  
 na ~~t~~mafusettler, le gôna e le e menyana  
 Kudu ya go paralla, e we motho arego  
 ge a tsenu go yône a nyaka go kgoma fa-  
 se ka dikhuru.

Ge mosetsane yo mongwe a ka lla kamo-  
 rago ya thulotto e we, batswudi ba swane  
 we go sola mosetsane, gore wena e o tse-  
 be gore le bône e be bu e kwa bottloko.  
 Le bône bu lefeletsu bjale ka ge le wena  
 o ke o ba tshubella. Ka letsha le lengwe  
 ka sola batkgonyana gore batho bu salotta

147

K34/82

89

gu batse.

S 19. Molao Go fekola.

Go fekudiswa gu motgonyana ke gogontsi,  
 molao e we ya go fekudisa motgonyana, e  
 we a swanetségo go e tlhokomela ke e, Motgo-  
 nyana ge aile bogweng, a swanela go dula  
 Kantle, a dula Kantle bare, o nijile ba ga  
 makgolo wa gagwe, ke moka ba mo fekudisa,  
 ba molifisa ka pudi. Ya swanela gontsha  
 tlhogó ya gagwe a rebella ka ntle, ka goriale  
 mowe o nyaka go bonela baga makgolo wa ga-  
 gwe ke gona o alifiwa ka pudi.

Molao wa motgonyana ke go fodula kungwa-  
 Kong, ge a tswela ka kgutala, ke moka a fo  
 feta a ê, mowe a yago, ke moka ge a töbaya  
 o bema gapé ka ngwakong wa gagwe. Go fitlhé-  
 la ba faga tsägoju buija. Ka morago  
 ga dijô, gona ba ka tsäma ba böne  
 batho, ga gona molato fêla ba rebelle  
 letshaki la setke la ba dikella nugenq le  
 swanetsé gore ge le dikella le bona bâbe  
 ba fitlhagae. Ge le ka dikella bu le  
 nugenq ke molato, molato o we olifiwa  
 ka pudi.

147

K34/82

90

Ge motgonyana a boela gae, o swane-tšé gotuēla ba ga mangolo wa gagwe, ke moka a kgane a e ya gae, ka lebana le we le bôna ba ga mangolo wamo-kgonyana batla ba batibile gore motgonyana wa bôna o boetšé gae. Ka le we lebana ke gôna a ka kgonago gobâ a etaoela, e seng gore a ilê bogweng a etaoela ka mokwa o aratago.

Ka sesotho ga gona kilešo ya ngwedi rmoswa, ka gobane ge motgonyana a ya bogweng a ele gorôbale le mothepa ofo ya go môna fêla. Bjale ka goriale mowe a ka setke a bôna peto ga mothepa wa gagwe, ka gobane gobôna gore mothepa o bone kgwedi ke goya diphateng tsâ mothepa. Goba o ya bogweng ge kgwedi e sa balama go lusikile, ka lebana le we aratago goya ofoya.

Gobôna kgwedi ke gore mothepa o sa lusikile, a fetu ke kgwedi ke gore madî a mosadi a tswatkane le amonna, ka goriale mowe ona le mpa. Ge a sole gagabo mosogana a se molate a dio

147

K34/82

91

ya fêla ka go môna, a Ku setke a tse-  
ba gone mosadi wu gagwe o e me hamo-  
kgwu mang. Motshang a tlago tseba  
Ke tsuti le we batha ka moka ba mònago  
Ke lebuka lewe le yêna a tlago tseba ka  
lona. Go phessâ go tseba mothepa ke  
ge o sêhê o tsene diphateng tsâ ga-  
gue, le gôna ke yêna yo we a swane-  
têgo gogobotsâ.

~~5 do fo tsenêla.~~

Lebaka le lengue le le lengue ge mo-  
kgonyana a nôba molâtô o e lifiswa,  
ka pudi. Bi ale ge a ka tsenêla mang-  
lo wa gagwe le gôna ke molato, mola-  
to o we le ôrse o lifiswa ka yôna  
pudi. Taba e. we ba fo tsoga ba  
tibisa mokgonyana gone o tsche gone  
o re tsenête, ka goriale mowé ona le  
molato.

Mokgonyana yêna ka noái, o swanetê  
go tlaga a yo tibisa bâ-kwadi ba  
gagwe, gone ke na le molato wa go  
fe-kodisa ke bagu mokgolo ba se ke  
ba tsenête, ke moka ba tlemê pudi

147

K34/82

92

ba mofe, Kəmoka o-apēla ba ga matgolo wa gagwe ka yōna. Je a ka fo tswéla pele le go dira diphōō le bōna ba fo tswéla pele le go motifisā. Je moetsana a kae tlhala mosogganu batwedi ba mothepa ba swanetšē go buisā dīlə ts̄ela Kamoka matgonyana a goba a lefa ka ts̄ona.

Lebuna le lengwe te le lengwe ge matgonyana a nyaka go botšā matgolo wa gagwe tuba, gona le sebaka se gagwe, o swanetšē goroma Kgarebe e ngwe gore yo mitsētsā sebaka, Ke moka a tle a botšē sebaka e berōna sewe se swanetšēgo go botšā matgolo wa gagwe dipolēlō tōe we ba di. Kwe ka sebaka.

Matgonyana emu molao wa gore a ka botšā matgolo wa gagwe ditaba ka molomo wa gagwe. Je a ka ba botšā ka molomo wa gagwe, ba fo dumēla ele gore ba phittile molala ba le beletše the. Kō go dumēla gona ba dumēla. Ka goriale mowe ke molato, Kagobane o nyatsikē matgolo wa gagwe. Matgolo wa gagwe le yēna ge a mofa molato a ka seke aya

147

K34/82

93

a botšā mokgonyana ka molomo wa gagwe o ronēla, sebaka sa mokgonyana sa mo motšeng gore sepela o botšē mokgonyana go-re ona le molato, Ke bile ke phetlegile molala ka batu la gagwe. Ke nna matgolo wa gagwe a deke a mpōna bonyana goba boetlha. Ke moka sebaka so motsā, mokgonyana 2 ntšha pudi wa lefa.

### S21 Difate tsā mokgonyana.

Ye mokgonyana a ile bogweng, mothlang o we a tla tsogago a tloga o swanetsē go bitšā sebaka a motšē gore sepela o botšē baga matgolo gore difate, Ke moka bu modumelle. Ye a ka laéla ok ka moswanyana ore lehono ke tla boéla gae baga matgolo, bu ka deke ba moganēla, batla fo dumēla.

Mokgonyana ke ge a ile a bula difate ka molaô, ka molaô ke go bula difate ka mabonyana, ge a laéla ka moswanyana a laéle gore o tlatioga ke tsatsi le we o luella gore o tla tsoga a tloga. Molaô wa mokgonyana ge a boéla gae, o swanetsē gotlo-ga bogweng ka meiti.

147

K34/82

94

Ka lebana le we ba ga mangolo wa gagwe  
 ba tla ba ba ile mašemong. Ge baile goja  
 ba kitimela go tlogu ke molato, le ge baile  
 go bona gore mangolo wa bona oile mašemo-  
 ng, ke moka le bona ba ſala batloga dinao-  
 ng tsu gagwe, ke molato.

Tsúpô, tsúpô e we etlago ūpa mangolo  
 ke díggasebe, ka gabane ditlare go felege-  
 tsá mokgonyana, mowe d'rnogomelago, ke moka  
 ba diš kitima ka lebelo ba tibile mašemong.  
 Batwadi ba bona, ba tla bitsisa gore mo-  
 lato keng le diyô phakisa letla, batgonyana  
 ba ſetsé ba fokatsa ke bo mang. Ke moka  
 ba tla ba botša gore kitše gotloga le  
 bona ba ſala ba tlogu.

Mangolo a ka seke a romela sebaka,  
 o tla fahomola, ba tla ba ba boyo ke  
 moka a bafe molato, wa gore ge letlo-  
 ga ka lebelo e be le bitsa ke mang. Ke  
 moka ba ntšha pudi ba lefa.

Ge mokgonyana a ka laela ka moswanya-  
 na, ke moka a ſala a tloga, ke gore  
 mokgonyana yo we ona le molato, molhung  
 a boyago ba mofa molato wa gorobu

147 K34/82 95

molaš. Ka gobane ke molaš wa gore motkgonyana na o swanetē go laela ka mabanyana, a togē a tloga ka moswana. E ūita le motho fēla yo we a etekēgo motho, o swanetē go laela ka mabanyana, ke moka a ba botē gore ka moswana ke tia lesia.

Makgolo wa motkgonyana ge mongonyana a butē difate, u ba ke ba mmeila letšati la gore o boč ka ts'ats'i lagore, tēwe ke ts'a motkgonyana, o fotla ka letšati kewē yēna a ratago yo tlilo bōna mosadi wa gagwe. Makgolo a ka bits'a motkgonyana gore atle, ke gore makgolo wa gagwe o dirile bjaliway, ka goriala nōwe o rata gore mkgonyana a tie a Kyapèle.

Ge motkgonyana a tloga, ga makgolo wa gagwe a eya gae ga gabu, dīngarebe diswanetē go bu felgetōa, ba batsečela mapara a bōne ga-mjō le dikatiba ts'a bōne. Ke moka ba sepele nabō-sebakanyana, ba bagomēla. Mo ba ba fa dilō ts'a bōne, ka moka ga bōne bukwa-tama fuse ka dikkuru, bakgonyana ba tēa dilō ts'a bōne, ke moka ba fupame

147

K34/82

96

nabò. Gona mowe phelegetoong, motseiwa yé-na o ŋalla nthago, ge a bona gore batkonyana ba na le mokgwa wa gonyaka go mogoga mowe ba ba gomela o éma kgole nabò, gore ge bare ba mitšu gore a tše a bamsosadiše ga botse, ke moka wa goma o boëla gae. A ba zwanëla go moratišu, ka gobane ba moratiša ba na le molato.

Ge mokgonyana a zaka a nthha setšelo, ge ditgarebe dimolosa le go tlhapiša, matgatele wa mokgonyana ka metlhü e foba ma-kgatle wa monna. Ge ba ba gomela ba ka fogana leselo se sengwe, goba kobo ya bona ya boëgo goba Katiba. Bagoma natšo, yéna mokgonyana o zwaneké go dilokolla ka noš, ka setlo, ba kgone ba mofa.

Ge a zaka a dilopollo, ge ere kobô ya boëgo, ke moka ka mogogo ga mo mothepa o bikilwe, Kobô e we o e fa nnagwe. Ge ele mongutše, ke wa papagwe. Atka zene a dibona ka baka le gore a ile a tlhoka za golopollo. Motlhung dituba di-éma ka mokgwa o mongwe, a diserivitše

baka la gore ke mediro ya ditquibe le mazogana, dilò ka metlha tše we diayago tsu re-riwa ke tia go bena ka sebaka.

Motsoko, e fêla ke mokgwa wa sôna se-  
tshaba sa botswetla, ka molaô wa se-  
sotho, mokgonyana ge a e ya bogweng a e  
lethoko ya motsoko. Mokgonyana yo a Kgôgago  
motsoko a kaya naô, ka goriale mowe a  
xe gore o ya naô gore o fa matkgolo wa  
gugwe a owa ke wa gagwe. Matkgolo  
wa gagwe bijale ka ge a tsiba gore mo-  
kyonyana wa gagwe uce Kgôgô, a ka româ  
mothepa o mangwe go motkgopella. Le yêna  
mokgonyana ga sena motsoko, o foroma mothe-  
pa go motkgopella gu matkgolo.

Molaô wa go fana motsoko, ge matkgolo  
a Kgopetsôe motsoko ga mokgonyana, mokgo-  
nyana o swanetsôe go fa morumiwa ka  
thoko, ke moka a yo fa matkgolo ka yêna.  
Yêna o tla Khurumella ka nozi, ke moka  
a Kgôga a goma a boetsâ thoko ga mo-  
gonyana. Le ja mokgonyana gobijale ge  
a Kgopetsôe motsoko ga matkgolo, le yêna o  
mofe ka thoko.

Mokgonyana o ye a twere thoko ya motšoko  
ge bae ya gonyala, mowe ke molaô, ka gobane  
pele gagore ba go phophèle ba swanetše yogo-  
nyaka thoko ya motšoko. Ge o se mayô o swa-  
netše gore o lefe, ka maséleny a matthano Kapori-  
ale mowe ke gore o thibile thoko ya motšoko.

Le ga gole bjale ga semolaô, o swanetše  
go silea motšoko, ka gobane ge ele tshelete  
ba phophèdi baka seke ba Ngôga yone, ya  
ya makgolo wa gagwe fela.

Molaô wa thoko e we, ke gore motlhang  
ba nyadi ba tloga ba išia, makgolo o zla di-  
ra bjaluwa a buisa thoko, bjaluwa bjowe  
bare, ke bjaluwa bja thoko. Ge ele go kgô-  
pêlane ga motšoko, yo mongwe le yo mongwe  
wa bona a swanêla go tsholla motšoko  
ka moka. Ka mosagô ga molaô o we hemoka  
mokgonyana a tana molato o mongwe wa  
motšoko.

Makgolo ana molaô, le ka motlhû ole mo-  
ngwe, wa gore a ku tsenu ka ngwetkong  
o we go dulago mokgonyana gore a tsêe le  
mokgonyana magane. A ka tsêa magane le  
mokgonyana ge a ſebœ a bikile mosadi

147

K 34/82

99

moredi wa gagwe, gôna a ka dula naé  
a têu naé mugune.

S 23 Gabeg Mokgonyana tulong ya mongwê.  
go bitiwe ga mothepa monna we gagwe  
a se gôna. Taba e we ga e makatê, ke  
gore, ge monna wa gagwe a se gôna, bjale  
ka mosoguna a ailego ditoropong, bjale ba  
leka ka muatla go mongolla mangolo, bjale  
a sené a nyatta go boyo.

Batswadi ba mosoguna a bane ba romela  
mosoguna, bu romela kgaitšedi ya mosoguna  
gore a yo beka mogadibô wa gagwe. Ke motta  
ke motta a yo mmeka, a fithefa fodula ka  
ntle le monna. Goba mosadi bu moromela  
gore a yo dula mawe kgatlong la mokgonyane  
a beke mothepa.

Modirô o we ba ka fago mokgonyana yo  
we wa mosadi, ga o gôna, ka gobane ke  
mosadi a se mong mokgonyana, goja mola e  
be ele yêna mokgonyana ka nosi e be ba  
ka mofa. Lentiu lona ba ka fo bola gore  
e be ie nyaka ngwako, ka gobane ke lona ba-  
sidi, ore, tebe gore re ka disabjung fêla  
le tebe molato owe wa ngwako.

147

K 34/82

100

Bôna ge ba fitlhile le ngwetši ga bolesogana, ba swanetsé go tsibisá batswadi' ba lesogana gore ba ga matgolo ba belačela ka ngwako. Bôna bu tla ngwalla morwa wa bôna gore a ba romèle tshelete ba ga matgolo wa gago, ba nyaka ngwako, Kemo ka a romélù ba kgona ba rēta mothowa goaga. Ba napa ba motsibisá gore mosadi wa gago se bitlile, o phatisé gore o boé gas.

#### S 24. Matsatsi a gobema.

Matsatsi a mokgonyana arego, ge a nyaka gore ba ga matgolo wa gagwe ba mekélé mosadi wa gagwe, a fapanse fapanse a swane). Go fapanse fapanse ga matsatsi ke bateng la matgolo wa motho, yo mongwe o sepele letsatsi la bobedi/ba mogafela mosadi wa gagwe. Bu bangwé dibekke tše pedi diafela, le ge ele kgwedi, ba bangwe go feta kgwedi.

Bare, ge ba bolèle, bare goja gagobabé, gobaba gore ba gafe ngwena wa bona. Ge ele mong batswadi' ba mosetsuna ba loma ke male kudu, Motho yo a

147

K34/82

101

yo a phakisago a lokolla gore baga fēle motkgonyana mosadi wa gagwe ke yo mongwe wa ke loko la bo mothepa ke motta a bota butswadi ba mothepa, gore lelle le dibona, e fung monna yo wa ga mohete mosadi' wa gagwe, la gola le a bolata, kemang yo we a kilego a tsafala lapeng la nmagwe ke gona batla kgona ba mogafela, elegore motkgonyana o ūmile.

Bu bangwe, ba dira bijale ba sette baphakisa baga fēla motkgonyana, a sepela a ba a kwa a bilo a lapile, ba dira bijale ba nyaka gore motkgonyana otta kgotella, le gona ba nyaka gobona ge motkgonyana a na le mathepa.

Ge gona a ka ba a dira matepanyna a tla bōna, dikoma tsā gagwe ditla gamela madibeng. A ngala gona onkgapudi, ba tla molifisa, taba ya goloka ke go fo kgotella, ga gona ka motkgwa omongwe bu tla ba ba gofa mosadi wa gago. Ka gobane batho le bōna ba tla tōma ba ba babolabola mo ditseteng, kagoria, ba banywe, ba tla ba bota gore leisa kue, le re degisa batho. Kemoka balokolla dipelo tsā bōna ba gofa mosadi wa gagwe, we tamaya ka yēna. Awe ke mabothata a motkgonyana.

147

K34/82

102

Segò sa metsi; Motkgonyana ge a bôna gore o lapile go tilka tsela ya goya ga matkgolo wa gagwe mabapi le gonyaka gobeka mosadi wa gagwe, ba foyaba sa morupi nnete. Batho le bôna ba letka go ba sola gore taba e le isâ kae, ba bangwe bu tla moruta maenô, a gore wena sepele o seké wa fêla peto o foya o dulemowe bogweng, dikgasebe tsôna a difele pe-  
lo, ba tla fontsha mabelê basetla. Biuswa bija ka mabanyana lekamo-  
swana ga mîgô le mapoto, otla bô-  
ne ba phakisa ba gofa mosadi wa  
gago.

Tsela e we ke sera e botse kudu,  
Ka gobane ge motkgonyana aile bogwe-  
ng o ja ka moswanyana leka maba-  
nyana. Tabu ya bobedi a ji dijô tâ  
matkgolo wa gagwe fêla, o tja tâ ma-  
kgolo wa gagwe fêla, ka mabanyana ra  
moswanyana mosadi yo mongwe le yomo-  
ngwe wa mowe motkeny o swankie, yo  
nîsim dithônô a fe dikgasebe.

Ka ôna motkgwa o we wa godula ga  
motkgonyana, ka gobane go morata gôna  
ba ku seké bu kgona go moruna. Basu-  
di ba motse, ba tla gana le mabelê a

147

K 34/82

103

bôna. Ke moka a ūla a ija a makgolo wa gagwe, mafelô otla bôna gore ke fellâ ke mabéle kemoka a gafe mothepa, kemoka mosogana e beke. Ke tseld e ngwe ya go thapisa makgolo gore a phakise a lokolle mothepa ee bogadi.

Mosogana yo mongue bare, ke wce ga tlêlê, a tôlea mosadi ga Popela, bjale ol tlhaella ke kgomo ya tsweetsi. A Kgopela nego ra metsi, ba ga Makgolo wa gagwe ba gana. Kgomo ya tawetzi a e thibele motho gore a beke mosadi.

Makgonyana a gapala ga botse, ore, go Makgolo wa gagwe, ke a le kwa ba ga makgolo ge lere ke awaneké go lefa tsweetsi ke Kgone ke hwetâna mosadi waka. Bjale ke tâamile ke re ke a dima Kgomo a ke bône, ka goriale mowe, ke Kgopela sebutta a goya makgoweng ko bereka, ka goriale mowe ke nyaka gone mosadi waka a ntirele mofagô.

Hentšu lewe batwadi bœ mothepa baile ba sitwa go fetola makgonyana, ka gobane molaô ore, makgoweng a ba rame, a ka ya a bôna ke tše dimonago ba tlogu balla ka bôna. Ke moka bâlokolla

147

K 34/82

104

dipelo tšār bôna ba mogafela mosadi wa gagwe.

Mokgonyana yo mongwe wa ga seerane, a looā mosadi tga tselane, bjale anyala a fetsa. Ka morugô a kgopêla aegô sa metsi, bu gce matkgolo wa gagwe bagana, mokgonyana are go lükile ba ga matkgolo, bjale ka ge lere ngwana wa teme e sele ya monyana, salang ga botse moredi wa lera gore o gotse o tla ūala a mela dinaka. Mokgonyana a tloga, a ya matkgoweng, yaba le gwariagwara.

Mothepa a ūala a dula, bu gwêra ba gagwe ka moka ba bikiba. A bôna gore bogope bo motennê, e thoma go aepela, ka morugô mpa ya nyâela. Batswadi ba mosêsanâ ba rësa mpa ya moredi wa bôna, ke moka setlhötlö sa lefa, bana pa ba bikisa moredi wa bôna, a ya a du la bogadi. Ka ntle le monna, monna anapa a dula bogwesagwara. Mosadi yowe anapa a fophela le motlalo.

Masogana a matšisi uno bu ngala, ke moka batloga ba ya ba dula le batla-bo gauteq. Batswadi ba methepa ba bangwe ba latêla sema sele sa ba gologolo sa gore monyala ka psep pedi o nyala wa gagwe. Ye bu

147

K 34/82

105

bôna gore motgonyana o nyetôe ka ditgo-mo tsé phethago menwana e medi, ba napa ba mogafêla mosadi wa gagwe, fêla ba mongwala molato, gore motlhangu e dibônago o swanetsé gore a ba fe. ke yêna a scina leina la gagwe la go olumé-la molato.

Motgonyana ge a maye a ba le moredi wa gagwe wa gete, a nyadiwa, Ke moka a le bala molato wa makgolo wa gagwe, makgolo wa gagwe o swanetsé go dira bjaliwa, a swale a isé ga motgonyana go mogopotsé gore, re nyaka molato o la wa renna. Ke moka a ba ŋupa ditgomotôa bôna.

Ba bangise, ba gana, ka gori ale, mowe, makgolo wa gagwe a ba a isá molato kgorong, motgonyana a ya a fetisa moredi wa bôna Kgorong. O gana ka motgwa owe, ka baka la go bôna motgwa wa moredi wa bôna, bjale o gopola gore ko fonyala ele gore moredi wa bôna gu loka.

Sa go hwetsâna o ème ñakô ale na botlogelo, ba goma bare, mowe Kgwatla ya pele e gatilego gôna le a morago e tla gata gôna. Ka gori ale mowe Ke moka ke letsôgô lagago, lege o ka fo tóea yomognwe mosadi, o tla fo swana le yomognwe mosadi,

147

K34/82

106

la wa pele.

Ge ele mabana a ditlala göna, le godula gabee a dula, a dula matsati a mane, batwadi ba mothepa, ba diô bôna gebote gore mosogana o zililo sinya dijô Kamo-ka, ke gore go fetsâ, go ka one gore remoga fêle mosadi wa gagwe a tlogê naë, ke mo-ka ba dira bjale. Ka gobane motgonyana o ja dijô tsê dibotsé, Ka moswanyana le ka mabanyana, le se rafelô sa pitsâ ya ma-poto ke molea.

Ge batwadi ba gagwe e be bagopotsé gore moredi wa bôna o swanetsé go biki-wa ka mokete, Ka baka la lebelô la motgo-nyana wa bôna, ba swanetsé go fo mofa mosadi wa gagwe, ge ele tsâ mokete disitile. Ge be rata ba ka fore, ka ngwagae wa mohorô ke moka ba dira.

Mogangue ba emisa motgonyana ka gore le swanetsé go éma, ditcaola dibolêla gore pele ga gore a tlogê re swanetsé gomme-ga ga bedimu, ba dimu ba ka ūala ba belaêla. Ge ba yo bega ba dimu ba ba bega ka bijalwa, Ke moka ba dira bijalwa ba yo bega ba-dimu. Yaba göna ba lokolago motgonyana wa bôna.

Tshwene e sinya le gaba la yön, ge mogonyana a bolêla gore Kenyaka, ge sekha

147

K 34/82

107

matgolo wa gagwe a bolela gore ngwana e  
 sale yo monyana a leka nela gore a bikiwe  
 Ke mowe motgonyana a fetolayo ba gama-  
 kgolo wa gagwe gore tshwene e tshinya  
 legaba la yona baga matgolo, una ke tlaye  
 ke mofepa, Kemoka ba bona gore motgonya-  
 na o bolabola a holafetsé, ba molokolla  
 ba nofa mosadi wa gagwe.

## S 25. Go zimula.

Ge motgonyana a ile a nyala a fetsá le  
 mediro e we matgolo wa gagwe a mofile-  
 go a fe-ditsé, bjale ba mogfela mosadi wa  
 gagwe. Motgonyana yo we o bekaka molas  
 ka gobane a tshabisé. Ge ba mogfela  
 mosadi matgolo wa motgonyana o bitsá ba  
 leloko la gabo, ga mögo le ditsgadi, Kemoka  
 batlilo gafa ngwana wa bona.

Ke moka ba botsána gore ka moswana  
 ngwana o ya bogadi, Ka goniale mowe ba  
 swaneté go boy a gape ge letsatsi le ya  
 modikélo. Ke moka ba ntsha magogo ba  
 a la lapeng, ditsgarebe le motgonyana ba  
 dula gó-dumu ga óna. Bjale yo mongwe le  
 yo mongwe o laya ngwetsi ka motgonyana o  
 a ka kgonago, yéna ngwetsi a dutsi alla  
 ba fela balaya le motgonyana.

Ba Kile bare ba laya mótsana yo mongwe  
 ge yéna a dutsi a lla; bjale mokgetkolo

147

K34/82

108\*

yo mangwe are go yêna ngwana lla ka maled  
 ke molaô wa bagologolo re nohwetsâna ba  
 dira. Baetho ba khoma go sega, yaba Henne-  
 te ke molaô wa bagologolo. Ka moragô ga  
 tayô e we, bjale ba swanetsê go thakgo-  
 ga magogong, Ku moka batla êma, bjale mo-  
 redi wa bona a ūala a dutsi. Batswadi ba  
 gagwe baswanetsê go ntsha quidigoba nku  
 le ge ele Ngoms ke moka ba mothakgo se ka  
 yôna (gôsimula), ke ya moredi wa gagwe  
 o apea nayo bogadi.


 A handwritten signature or mark in cursive script, appearing to read "Endorf". To its right is the number "147".